



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/

07-5957

Datum/

04.04.2018

PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Gospodin

Darko Grgurović, izvršni direktor

Džordža Vašingtona bb (kula C) Podgorica

CRNOGORSKI TELEKOM
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
PODGORICA

Primljeno: 07.04.2018			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
002	3067/h		

POŠILJALAC Crnogorski Telekom A.D.
PREDMET Pretplatnički ugovori i ponude za Tango paket
DATUM 04.04.2018.godine

Poštovani,

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam pretplatničke ugovore i ponude za novi "Tango" paket, te molimo da se dostave Savjetu Agencije na saglasnost.

O planiranom uvođenju kao i karakteristikama "Tango" paketa Crnogorski Telekom je obavijestio Agenciju dopisom broj 07-5741 od 30.03.2018.godine.

Srdačan pozdrav,

Payle Đorđević,

Direktor direktorata za korporativne i pravne poslove, sekretar Društva



CRNOGORSKI TELEKOM A.D.

Adresa: Moskovska 29 | 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 20 433 433 | E-mail: office@telekom.me | Internet: www.telekom.me

PIB: 02289377 | PDV reg. broj 20/31-00049-4

Žiro račun: Crnogorska komercijalna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-505-77 | Societe Generale Montenegro 550-111-41



Ponuda za Tango paket
Podgorica, april 2018. godine

Član 1

- 1.1. Ovom Ponudom se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa zasnivanjem pretplatničkog odnosa za Tango paket usluga koja podrazumijeva korišćenje sljedećih usluga: govorni servis i mobilnu telefoniju od strane Pretplatnika, koji podnese zahtjev za isto u periodu od 10.04.2018. do 10.06.2018. godine.
- 1.2. Pretplatnik po ovoj Ponudi dobija: po govornom servisu telefonski priključak i pretplatnički broj (ukoliko mu isti nije dodijeljen po ugovoru zaključenom u ranijem periodu), radi pristupa telekomunikacionoj mreži Davaoca usluga na fiksnoj lokaciji, a za mobilnu telefoniju dobija postpaid SIM karticu sa pretplatničkim brojem (ukoliko mu isti nije dodijeljen po ugovoru zaključenom u ranijem periodu) radi pristupa mobilnoj telekomunikacionoj mreži Davaoca usluga.
- 1.3. Pretplatnik sa pretplatničkim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovori) opredjeljuje za Tango paket i opremu (u daljem tekstu: Oprema) za korišćenje govornog servisa na fiksnoj lokaciji (zavisno od pristupne tehnologije), a ukoliko mu ista nije dodijeljena po ugovoru zaključenom u ranijem periodu):

Tango paket	
Cijena mjesečne pretplate: 12.90 EUR (sa PDV)	
Fiksna telefonija	Mobilna telefonija
<ul style="list-style-type: none">• 100 minuta prema svim mobilnim mrežama u CG• 5.000 minuta u Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži (troše se nakon potrošnje 100 minuta prema svim mobilnim mrežama u CG)	<ul style="list-style-type: none">• 100 minuta prema svim mrežama u CG (mobilnim i fiksnim)• 5.000 minuta u Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži (troše se nakon potrošnje 100 minuta prema svim mrežama u CG - mobilnim i fiksnim).

Cijene poziva za fiksnu i za mobilnu mrežu su date u prilogu ovoj Ponudi, a saglasno Cjenovniku Davaoca usluga.

Tabela: Oprema (dodjeljuje se pretplatniku po govornom servisu na fiksnoj lokaciji)

Tehnologija	Bakar	Optika
Tip modema	ZTE SpeedPort Entry 2i	Huawei EchoLife HG8245H
Cijena (sa PDV-om) koju plaća ukoliko ne vrati Opremu ili je vrati oštećenu/neispavnu	26.44 EUR	46.58 EUR

- 1.4. Pretplatnik o ovoj Ponudi ima mogućnost da resurse mobilne mreže po izabranom Tango paketu koristi:
 - ili po postpaid ugovoru za mobilnu mrežu zaključenom u ranijem periodu sa datim pretplatničkim brojem (postojeći tf broj),
 - ili po Ugovoru zaključenom po ovoj Ponudi pri čemu mu se, po njegovom zahtjevu, može dodijeliti novi tf broj.

Pretplatnik se Ugovorom opredjeljuje za postpaid pretplatnički broj radi korišćenja resursa mobilne mreže iz izabranog Tango paketa.

- 1.5. Ukoliko Pretplatnik u toku trajanja Ugovora zaključenog po ovoj Ponudi otkáže postpaid ugovor za mobilnu mrežu zaključen u ranijem periodu putem kojeg je koristio resurse mobilne mreže po ovoj Ponudi, to ima mogućnost da nastavi da koristi date resurse ili po nekom drugom postpaid tf broju Davaoca usluga (ukoliko isti posjeduje) ili po novom postpaid tf broju koji mu Davaoc usluga dodijeli po ovoj Ponudi.

Član 2.

- 2.1. Cijena korišćenja Tango usluge po ovoj Ponudi se sastoji od:
 - a) zasnivanja pretplatničkog odnosa za Tango paket koju čini cijena zakupa Opreme u iznosu od 30,00 EUR,
 - b) cijene pretplate za Tango paket, a u skladu sa tabelom iz prethodnog člana. U cijenu pretplate je uključena i mjesečna naknada za pristup mreži,
 - c) mjesečne potrošnje.
- 2.2. Sve cijene iz ove Ponude su date sa PDV-om. Cijene su date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
- 2.3. U slučaju da je usluga po ovoj Ponudi aktivirana u toku tekućeg obračunskog perioda iznos pretplate će biti obračunat srazmjerno broju dana preostalih do završetka obračunskog perioda. U navedenom slučaju resursi iz paketa za taj mjesec biće proporcionalno dodjeljeni.
- 2.4. Pretplatniku se po ovoj Ponudi daje mogućnost da aktivira i dodatne internet opcije u skladu sa ponudom za opcije koja se nalazi na sajtu www.telekom.me.
- 2.5. **Pogodnosti:** Po ovoj Ponudi Pretplatniku se, ukoliko se opredijeli za Ugovor na neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja od 12 mjeseci, obezbjeđuju pogodnosti koje čine zasnivanje pretplatničkog odnosa bez obaveze plaćanja cijene zakupa Opreme iz stava 2.1. ovog člana.

Član 3.

- 3.1. Pretplatnik je upoznat da telefonski priključak za govorni servis, kao i za mobilnu postpaid telefoniju ostaje u vlasništvu Davaoca usluga i da dodjelom pretplatničkog broja stiče samo pravo na trajno korišćenje broja za ugovorenu svrhu. U slučaju da je Pretplatnik u prethodnom periodu zaključio pretplatnički ugovor za govorni servis i za mobilnu postpaid telefoniju po kojem su mu dodijeljeni pretplatnički broj, Pretplatnik će nastaviti sa korišćenjem datih brojeva po Ugovoru zaključenom po ovoj Ponudi.

Član 4.

4.1. Plaćanja telekomunikacionih usluga po ovoj Ponudi i obaveze po istom su uređene Ugovorom.

Član 5.

- 5.1. Po ovoj Ponudi Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja od 12 mjeseca ili na neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja ili na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Pretplatnik se Ugovorom opredjeljuje za period trajanja. U slučaju da je Pretplatnik koji je zaključio Ugovor na određeno vrijeme od 12 mjeseci iskazao potrebu da nastavi da koristi ugovorene usluge i po isteku tog određenog perioda, dužan je da o istom obavijesti Davaoca usluga u pisanoj formi 30 dana prije isteka, čime će Ugovor nastaviti da važi na neodređeno vrijeme. Minimalni period trajanja počinje danom aktivacije usluga po ovoj Ponudi na strani Pretplatnika.
- 5.2. Zaključenjem Ugovora po ovoj Ponudi, a po izmirenju dospjelih obaveza, ugovorne strane stavljaju van snage pretplatnički ugovor za govorni servis i za mobilnu postpaid telefoniju ukoliko je iste zaključio u ranijem periodu.
- 5.3. Pretplatnik koji je u ranijem periodu zaključio ugovor o kupovini uređaja na rate i/ili po prodajnim pogodnostima, te po tom osnovu se obavezao na korišćenje određenih usluga Davaoca usluga za određeni minimalni period, a potom se opredijeli za korišćenje uslugu po Tango paketu po ovoj Ponudi, to sa zaključenjem Ugovora po ovoj Ponudi Pretplatnik preuzima i obavezu da nastavi da plaćuje preostale rate za navedeni uređaj po računu koji se ispostavlja po ovoj Ponudi i nastavi da koristi usluge davaoca usluga na nalin i po uslovima iz ove Ponude.

Član 6.

- 6.1. U slučaju raskida Ugovora u toku određenog perioda ili datog minimalnog perioda Pretplatnik je dužan da plati naknade na način uređen Ugovorom. U slučaju raskida Ugovora po isteku određenog perioda ili datog minimalnog perioda trajanja ili u toku neodređenog perioda bez minimalnog trajanja, Pretplatnik je dužan da u cjelosti izmiri sve obaveze dospjele do dana raskida, kao i da vrati preuzetu Opremu (koja je u vlasništvu Davaoca usluga) na način uređen Ugovorom.
- 6.2. U slučaju da Pretplatnik ne vrati Davaocu usluga svu Opremu preuzetu po ovoj Ponudi u roku od 15 dana od dana raskida Ugovora ili je vrati oštećenu bice dužan da pored obaveza po prethodnom stavu Davaocu usluga naknadi štetu za isto u iznosu maloprodajne cijene zadužene Opreme po tabeli iz člana 1.
- 6.3. U svim slučajevima otkaza Ugovora deinstalaciju i vraćanje Opreme instalirane na strani Pretplatnika, vrši isključivo Pretplatnik.

Član 7.

7.1. Ova Ponuda čine sastavni dio Ugovora.

Prilog 1 Ponude za Tango uslugu**Cijene ostalih poziva za fiksnu telefoniju (po članu 1)**

Cjenovnik poziva u periodu jakog saobraćaja (07-19h)	bez PDV-a	sa PDV-om
Lokal	0,0125	0,0151
Međugrad	0,0158	0,0191
Mobilne mreže CG	0,0539	0,0652
Cjenovnik poziva u periodu slabog saobraćaja (19-07h)	bez PDV-a	sa PDV-om
Lokal	0,0090	0,0109
Međugrad	0,0111	0,0134
Mobilne mreže CG	0,0365	0,0442
Međunarodni pozivi ka fiksnim mrežama	bez PDV-a	sa PDV-om
Zona 0 - Srbija	0,0990	0,1198
Zona I - Region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija)	0,0990	0,1198
Zona II - Evropa	0,1010	0,1222
Zona III - SAD i Kanada	0,0573	0,0693
Zona IV - Svijet	0,3370	0,4078
Sateliti	0,6070	0,7345
Međunarodni pozivi ka mobilnim mrežama	bez PDV-a	sa PDV-om
Zona 0 - Srbija	0,1710	0,2069
Zona I - Region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija)	0,2250	0,2723
Zona II - Evropa	0,1890	0,2287
Zona III - SAD i Kanada	0,0573	0,0693
Zona IV - Svijet	0,5060	0,6123
Sateliti	0,6070	0,7345
Tarife za komutirani (dial-up) pristup Internet servis provajderima	bez PDV-a	sa PDV-om
u periodu jakog saobraćaja (od 7.00 do 19.00) - 1 minut pristupa	0,0100	0,0121
u periodu slabog saobraćaja (od 19.00 do 07.00) (1 minut pristupa)	0,0050	0,0061
Tarife za pristup Internet servis provajderu Crnogorski Telekom preko koda 19403 (1 minut razgovora)	0,0120	0,0145
Tarife za saobraćaj ka kodu 0 800 xxxxx se po minutu naplaćuje zakupcu u iznosu od	0,0736	0,0891
Razgovori ka ostalim fiksnim mrežama u Crnoj Gori (1 minut razgovora)		
Razgovori ka MAX Telefoniji		
u periodu jakog saobraćaja (od 7.00 do 19.00) - 1 minut razgovora	0,0158	0,0191
u periodu slabog saobraćaja (od 19.00 do 07.00) - 1 minut razgovora	0,0111	0,0134

Razgovori ka mobilnoj mreži Crnogorskog Telekom		
u periodu jakog saobraćaja (od 7.00 do 19.00) - 1 minut razgovora	0.0539	0.0652
u periodu slabog saobraćaja (od 19.00 do 07.00) - 1 minut razgovora	0.0365	0.0442
Pozivi ka specijalnim brojevima	bez PDV-a	sa PDV-om
Pozivi ka besplatnim specijalnim brojevima (12xx, 15xx, 19xxx)	0.0000	0.0000
Pozivi ka specijalnim brojevima Call centar (1188, 1600)*	0.1900	0.2299
Pozivi ka specijalnim brojevima - Klasa 1 (12x, 19xxx...)**	0.0174	0.0211
Pozivi ka specijalnim brojevima - Klasa 2 (14xx, 19xxx...)**	0.0556	0.0673
Pozivi ka specijalnim brojevima - Klasa 4 (13xx, 19xxx...)*	0.0190	0.0230
Pozivi ka specijalnim brojevima - Klasa 5 (Premium taxi usluge)*	0.1008	0.1220
Pozivi ka specijalnim brojevima - Klasa 6 (1566)**	0.1400	0.1694
Pozivi ka specijalnim brojevima - Klasa 7 (1511)**	0.8547	1.0342
Pozivi ka specijalnim brojevima - Klasa 8 (1180)**	0.0600	0.0968
Pozivi ka specijalnim brojevima - Klasa 9 (14200)**	0.6700	0.8107
Pozivi ka specijalnim brojevima - Klasa 10 (1181)**	0.2521	0.3050
*Tarifiranje je po minuti.		
**Tarifiranje je po pozivu.		
***Tarifiranje je po sekundi.		

Prilog 2 Ponude za Tango uslugu

Cijene ostalih poziva za mobilnu telefoniju (po članu 1)

Cjenovnik poziva i SMS-a	sa PDV-om
Pozivi prema svim mrežama u CG*	0.1490
SMS (mobilna mreže u Crnoj Gori)	0.0305
SMS mobilne mreže u Srbiji	0.0610
Cijene poziva prema internacionalnim zonama:	sa PDV-om
Zona 0 - Srbija	0.2662
Zona I - Region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija)	0.6050
Zona II - Evropa	1.0285
Zona III - SAD i Kanada	0.1035
Zona IV - Ostatak svijeta	1.6458
Sateliti	2.8919
SMS prema internacionalnim zonama	0.1246
Tarifni interval na minut	
Postpaid tarife za specijalne brojeve	sa PDV-om
SP1*	0.1694
SP2**	0.1089
SP3*	0.1452
SP4***	0.1694
SP5**	0.3148
SP6***	0.3050
SP7*	0.2542

* Tarifiranje je na 60 sekundi. ** Tarifiranje je na 15 sekundi. *** Tarifiranje je po pozivu.

Specijalni brojevi po navedenim grupama brojeva su istaknuti na internet stranici Davaoca usluga: www.telekom.me

Cijene roming usluga:

Zone	Odlazni pozivi €/min	Dolazni pozivi €/min	SMS €/SMS	Internet saobraćaj €/1MB
Moj svijet*	1.0237	0.0000	0.1549	4.3329
Srbija VIP - pozivi prema Telekom mobilnoj mreži u CG i VIP Srbiji	0.1241	0.0000**	0.0726	0.2420
Srbija VIP - pozivi prema ostalim mrežama u CG i Srbiji	0.2275			
Srbija VIP - pozivi prema ostalim destinacijama	0.2299			
Srbija (ostali operatori), Bosna i Hercegovina, Makedonija	0.2299	0.0605	0.0726	0.2420
Hrvatska i Albanija	1.5411	0.6102	0.3000	10.3316
Svijet:	2.3683	1.1274	0.4034	10.3316
Sateliti:	6.4016	5.3674	1.2307	12.4000

Pozivi se tarifiraju na 60 sekundi osim za Srbiju (VIP i ostali operatori), Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju gdje je tarifni interval 30/1.

Internet se tarifira na 100 KB osim za Srbiju (VIP i ostali operatori), Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju gdje je obračunska jedinica 1 KB.

*Moj svijet uključuje sljedeće operatore: AMC - Albanija, ERONET - BiH, Globul - Bugarska, Cosmote - Grčka, TIM - Italija, Cosmote - Rumunija i T-Mobile u zemljama: Austrija, Njemačka, Mađarska, Holandija, Češka, Slovačka, Velika Britanija, SAD, Hrvatska, Makedonija, Poljska.

Dolazni pozivi iz Crne Gore su besplatni. Primjenjuje se politika fer korišćenja: Magenta 1 korisnik na raspolaganju ima 50 besplatnih minuta dolaznih poziva iz Crne Gore. Nakon što se potroše besplatni minuti, dolazni roming saobraćaj tarifiraće se na standardan način po cijenama iz Moj svijet opcije, zavisno od zone kojoj zemlja pripada. Ostali dolazni pozivi se tarifiraju u zavisnosti od zone kojoj zemlja pripada. Nakon potrošanih besplatnih minuta dolazni pozivi će se tarifirati po standardnim Moj svijet cijenama iz tabele.

**Cijene roming usluga u mreži VIP Srbija: Odlazni pozivi prema Telekom mobilnoj mreži Crna Gora i mreži VIP Srbija: 0.1241 EUR/min; prema ostalim mrežama u Crnoj Gori i Srbiji: 0.2275 EUR/min, prema ostalim destinacijama: 0.2299 EUR/min. Pretplatnik na raspolaganju ima 300 besplatnih minuta mjesečno za dolazne pozive iz Crne Gore. Nakon toga dolazni pozivi iz Crne Gore se tarifiraju po cijeni 0.0605 EUR/min. Ostali dolazni pozivi: 0.0605 EUR/min. Spisak zemalja koje pripadaju pojedinačno navedenim zonama po tabeli dat na internet stranici Davaoca www.telekom.me. Cijene iz ovog člana su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Pretplatnički ugovor

po Ponudi za _____, koja važi od _____ (fizičko lice)

Zaključen dana _____ 20____ godine	Prodajno mjesto _____
------------------------------------	-----------------------

Ugovorne strane:

1. **Davalac usluga:** Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, ul. Moskovska 29, (u daljem tekstu: Davalac usluga)

2. Pretplatnik:

Ime i prezime:	Adresa (ulica, broj, poštanski broj, grad)	Br. identifikacionog dokumenta (I.k., pasoš i dr.)
Student <input type="checkbox"/>	Učenik <input type="checkbox"/>	Lice sa invaliditetom <input type="checkbox"/>

JMB _____ (nije obavezno popuniti).

Dostava računa (upisivanjem znaka „x“ u odgovarajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za način dostave racuna):

Putem pošte:	Elektronskim putem / e-mail: _____
--------------	------------------------------------

2.1. Solidarni dužnik

Ime i prezime (br. lične karte/pasoša)	Mjesto/Adresa
--	---------------

JMB _____ (nije obavezno popuniti)

Osnovne odredbe:

Član 1. Predmet Ugovora:

- Ovim Ugovorom Davalac usluga i Pretplatnik uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa zasnivanjem pretplatničkog odnosa za izabranu uslugu u skladu sa Ponudom za istu*:

Govorni servis <input type="checkbox"/>	ISDN <input type="checkbox"/>	Ruralni <input type="checkbox"/>	XDSL <input type="checkbox"/>	Extra TV <input type="checkbox"/>	x Duo <input type="checkbox"/>	Extra Trio <input type="checkbox"/>	Tango <input type="checkbox"/>
---	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

(* upisivanjem znaka „X“ u odgovarajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za osnov zasnivanja pretplatničkog odnosa)

2. Ponudom iz prethodnog stava se utvrđuju uslovi pod kojima Davalac usluga nudi korišćenje usluge i ista čini sastavni dio ovog Ugovora (u daljem tekstu: Ponuda).

3. Opis usluge: a) govorni servis, ruralni i ISDN čini usluga zasnivanja pretplatničkog odnosa radi obezbjeđenja priključenja i pristupa javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i dodjela pretplatničkog broja na fiksnoj lokaciji i, zavisno od izabrane usluge, dodjela i pretplatničkog broja za postpaid usluge mobilne telefonije, a u cilju korišćenja javnih govornih usluga Davaoca usluga; b) Internet usluga koju čini usluga širokopoljnog pristupa Internetu putem xDSL tehnologije ili putem Mobilnog interneta koji čini brzi bežični prenos podataka korišćenjem mobilne mreže Davaoca usluga ukoliko Pretplatnik nema tehničkih mogućnosti korišćenja istog putem fiksne mreže Davaoca usluga, a zavisno od izabranog tarifnog paketa (u daljem tekstu: Internet usluga); c) Extra TV čini usluga korišćenja programskog sadržaja putem Internet protokola koju Davalac usluga pruža u fiksnoj telekomunikacionoj mreži.

4. Pretplatnik ima mogućnost da po ovom Ugovoru zasnjuje pretplatnički odnos za više usluga istovremeno.

5. Pretplatnik se sa »Opštim uslovima pružanja usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži Crnogorskog Telekomu na fiksnoj lokaciji« i »Opštim uslovima pružanja usluga javnih mobilnih elektronskih komunikacija Crnogorskog Telekomu« može upoznati i prije zaključenja ovog Ugovora na internet stranici www.telekom.me ili iste može, bez naknade, preuzeti u štampanoj formi u poslovnica Davaoca usluga.

Član 2. Pretplatnički i/ili dr. broj:

- za fiksnu lokaciju (govorni servis): _____
- za mobilnu telefoniju (mobilna mreža) _____
- za mobilni Internet: _____

Član 3. Tarifni paket/Paket usluga i/ili dodatne usluge:

1. Tarifni paket/paket usluga i min. period korišćenja istog

Usluga/pristupna tehnologija	Tarifni paket	Minimalni period korišćenja	Mjesečna cijena (sa PDV-om)
------------------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------

2. Karakteristike tarifnog paketa i/ili paketa usluga i uslovi konsencja istog su definisani Ponudom.

3. Dodatna usluga po izabranoj usluzi: Po ovom Ugovoru Pretplatnik prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa može da se opredjelji i za dodatnu uslugu:

Usluga	Dodatna usluga	Minimalni period korišćenja	Mjesečna cijena (sa PDV-om)
--------	----------------	-----------------------------	-----------------------------

Član 4. Cijena usluge:

1. Mjesečna naknada za pristup mreži iznosi 6,17 € (sa PDV-om).

2. Ostale cijene: Cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa i cijena opreme obezbjeđene po ovom Ugovoru, kao i mjesečna cijena (pretplata) za izabranu uslugu, a zavisno od izabranog paketa, i način tarifiranja iste su definisane Ponudom.

3. Način plaćanja cijene: Upisivanjem odgovarajućeg znaka u pripadajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za način plaćanja cijene zasnivanja pretplatničkog odnosa i/ili opreme po izabranoj usluzi:

Cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa	<input type="checkbox"/> 1 rata	<input type="checkbox"/> 2 rata	<input type="checkbox"/> 3 rata	<input type="checkbox"/> 10 rata
---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Tip uređaja	Serijski broj opreme	Vlasništvo opreme
-------------	----------------------	-------------------

5. Instalacija⁵:

1. Instalacija: Instalaciju opreme za uslugu i izabranu od strane Pretplatnika vrši (ili):

Davalac usluga <input type="checkbox"/>	Pretplatnik <input type="checkbox"/>
---	--------------------------------------

(⁵ upisivanjem znaka „X“ u odgovarajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za način instalacije xDSL/Extra TV usluge)

2. Instalaciju opreme iz prethodnog člana za uslugu govorni servis, a obezbijedene po članu 11 stav 3 ovog Ugovora, vrše isključivo stručne službe Davaoca usluga.

6. Vrijeme trajanja Ugovora :

1. Ovaj Ugovor se zaključuje na:

Neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom od _____ mj. <input type="checkbox"/>	Određeno vrijeme od _____ mj. <input type="checkbox"/>
Neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja <input type="checkbox"/>	

1. upisivanjem odgovarajućeg znaka u datom polju utvrđuje se vrijeme trajanja Ugovora)

2. Period trajanja Ugovora iz prethodnog stava počinje da teče danom aktiviranja usluge na strani Pretplatnika.

3. Pretplatnik ima pravo na raskid Ugovora u bilo kojem trenutku shodno članu 28 ovog Ugovora

4. U slučaju raskida Ugovora prije isteka perioda iz stava 1 ovog člana Pretplatnik je dužan da plati naknade shodno članu 29 ovog Ugovora.

Član 7. Stupanje na snagu Ugovora

1. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a prava i obaveze po istom teku od dana aktiviranja usluge na strani Pretplatnika.

2. Ukoliko Davalac usluge u zakonskom roku, računajući taj rok od dana podnošenja zahtjeva i potpisivanja Ugovora, utvrdi da ne postoje tehničke mogućnosti za instalaciju usluge, Ugovor se danom obavještanja Pretplatnika raskida bez obaveze plaćanja naknada nastalih po osnovu raskida.

Član 8. Obradu ličnih podataka Pretplatnika

1. Davaoc usluga može obrađivati lične podatke o Pretplatniku dobijane po ovom Ugovoru u svrhe predviđene posebnim obrascem za registraciju Pretplatnika saglasno pozitivnim propisima.

Ostale odredbe:

Član 9. Način zasnivanja pretplatničkog odnosa za izabranu uslugu, obaveze i odgovornosti ugovornih strana

9.1. Način zasnivanja pretplatničkog odnosa za izabranu uslugu:

Pretplatnički odnos se zasniva pošto Pretplatnik podnese zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa. Zahtjev može podnijeti i lice koje ima pismenu saglasnost vlasnika stambenog/poslovnog objekta o prihvatanju instaliranja usluge, potpisanu u prisustvu ovlašćenih predstavnika Davaoca usluga. Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa se podnosi na propisanom obrascu Davaoca usluga koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

9.2. Obaveze i odgovornosti ugovornih strana

9.2.1. Za uslugu:

A - na fiksnoj lokaciji: govorni servis / ruraini i / ISDN (priključenja i pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i dodjele pretplatničkog broja na fiksnoj lokaciji):

1. Pretplatnik se obavezuje da: izvede o svom trošku i u skladu sa standardima iz predmetne oblasti sve radove na izgradnji telekomunikacionih instalacija u rasponu od telekomunikacionog izvoda (terminalne tačke mreže) do pojedinačnog objekta i učini ih pristupnim za priključenje na telekomunikacionu pristupnu mrežu u roku ne dužem od 8 dana od podnošenja zahtjeva i omogućiti ovlašćenom licu Davaoca usluga pregled ispravnosti pretplatničkih uređaja i instalacije prije priključenja; obezbijedi potrebne pretplatničke uređaje (ili uređaj) atestirane i ovjerene oznakom kvaliteta i koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog Ugovora; svoje pretplatničke uređaje i instalacije održava u stanju koje ne ometa normalno funkcionisanje javne elektronske komunikacione mreže na fiksnoj lokaciji na koju su priključeni i snosi troškove za isto; se održava od bilo kakvih radnji koje mogu nanijeti štetu mreži Davaoca usluga ili drugim licima korisnicima mreže. Pretplatnik je odgovoran za korišćenje pretplatničkog broja od strane trećih lica kojima je omogućio korišćenje. Pretplatnik je odgovoran za zloupotrebu poziva prema brojevima hitnih službi i drugim brojevima.

2. Davaoc usluga se obavezuje da: odredi Pretplatniku pretplatnički broj omogućiti Pretplatniku nesmetanu i kvalitetnu upotrebu i sigurnost ugovorenog servisa, po zahtjevu Pretplatnika omogućiti mu da zadrži pretplatnički broj pri promjeni operatera u skladu sa pozitivnim propisima, pri geografskoj promjeni terminalne tačke u okviru iste mrežne grupe, ukoliko postoji tehnička mogućnost i pri izmjeni usluge: da izda propisan račun, bez naknade, za pružene usluge koji omogućava jasan uvid u stavke i provjeru obračunatog iznosa za pružene usluge ili račun koji nije razdvojen po stavkama, na pisani zahtjev Pretplatnika; omogućiti Pretplatniku, na njegov zahtjev, bez naknade, uvid u detaljan račun (listing) najmanje jednom mjesečno u formi koja omogućava kontrolu utroška; po zahtjevu Pretplatnika ispostavljati račune za pružene usluge i elektronskim putem na e-mail adresu dostavljenu od strane Pretplatnika; po zahtjevu Pretplatnika omogućiti mu zabranu prikazivanja (identifikaciju) broja pri pozivima ostvarenim kod pozvanog broja. Pretplatnik je upoznat da sa navedena zabrana ne odnosi na pozive koje Pretplatnik ostvari prema broju 112 i drugim brojevima hitnih službi. Davaoc usluga ne snosi odgovornost za sadržaj poruke koju Pretplatnik prenosi koristeći komunikacionu mrežu. Davaoc usluga je dužan omogućiti Pretplatniku, na njegov zahtjev, prenosivost broja pri promjeni operatera u skladu sa pozitivnim propisima. Za korišćenje usluge prenosivosti broja Pretplatniku, shodno njegovom zahtjevu, Davaoc usluga će naplaćivati posebnu naknadu u iznosu utvrđenom od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštarsku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija).

B - za mobilnu mrežu: mobilna telefonija:

3. Davaoc usluga se obavezuje da podnosiocu zahtjeva u roku od navedenih 8 dana od dana prijema zahtjeva omogućiti pristup svojoj mreži.

4. Pretplatnički odnos može zasnovati fizičko lice koje zaključi ovaj pretplatnički Ugovor. Pretplatnički odnos će se smatrati uspostavljenim danom obostranog potpisivanja Ugovora, a prava i obaveze po istom počinju teći danom aktivacije usluge od strane Davaoca usluga.

5. Davaoc usluga ima pravo da odbije zahtjev i zaključenje Ugovora iz sledećih razloga: ako zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa nije uredno popunjen, odnosno potpisan od strane podnosioca zahtjeva; ako podnositelj zahtjeva ne dostavi i/ili ne pruži na uvid identifikaciona dokumenta, ako je Davaoc usluga raskinuo pretplatnički odnos zasnovan u ranijem periodu zbog povrede ugovornih odredbi od strane podnosioca zahtjeva; ako je podnositelj zahtjeva maloljetna osoba ili osoba ograničene ili bez poslovne sposobnosti i nema valjano odobrenje zakonskog zastupnika ili ima nedostataka u punomoću za zastupanje; ako su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti podnosioca zahtjeva netačni; ako u trenutku podnošenja zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa podnositelj zahtjeva ima prema Davaocu usluga dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu korišćenja drugih usluga iz ponude Davaoca usluga.

SIM kartica

6. Nakon zaključenja Ugovora Davaoc usluga predaje Pretplatniku SIM karticu i pokreće proceduru uključivanja na mobilnu mrežu.

7. Informacije o PIN-kodu i PUK-kodu daju se Pretplatniku u zaštićenom omotu. Podaci o PIN-kodu i PUK-kodu su tajni. Pretplatnik će se smatrati direktno odgovornim za svaku zloupotrebu ili neovlašćeno korišćenje SIM kartice kao i PIN i PUK kodova.

8. Pretplatnik se obavezuje da Davaocu usluga obavijesti u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM-kartice u najkraćem roku uz obavezno navođenje identifikacionih podataka (korisnički broj, PIN-kod...) radi utvrđivanja vjerodostojnosti prijave.

9. U slučaju gubitka ili krađe SIM-kartice Pretplatnik se obavezuje prijavu potvrditi pismenim putem u roku od 2 radna dana od dana poziva u kojem slučaju neće biti obavezan snositi troškove korišćenja SIM-kartice nakon poziva službe Davaoca usluga.

10. Pretplatnik je dužan da u cilju izbjegavanja neočekivanih, neželjenih troškova prilikom korišćenja opreme za mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu u područjima Crne Gore u kojima postoji mogućnost preuzimanja signala inostranog roving operatera (jači signal) izvrši manuelni izbor operatera, te vrši i redovnu kontrolu stanja na račun u slanjem SMS sa sadržajem: RACUN na broj 1467 ili pozivom na broj 12711 ili 1500. Ukoliko Pretplatnik ne postupa u skladu sa ovom odredbom preuzima i obavezu izmirivanja potraživanja nastalih po tom osnovu. Ukoliko Davaoc usluga utvrdi da je Pretplatnik postupao u skladu sa ovom odredbom ali se odlučio da i dalje nastavi da koristi mrežu inostranog roving operatera(jači signal) Pretplatnik preuzima i obavezu izmirivanja potraživanja nastalih po tom osnovu. Područja na kojima postoji mogućnost preuzimanja signala drugog operatera (jači signal) čine područja koja nisu pokrivena signalom Davaoca usluga. O područjima koja su pokrivena signalom Davaoca usluga Pretplatnik se može informisati na web stranici www.telekom.me/postpaid/pokrivienost.nsx.

11. Pretplatnik je odgovoran za zloupotrebu ili neovlašćeno korišćenje svoje SIM kartice kao i svojih PIN i PUK kodova.

12. Ukoliko Pretplatnik ne primi račun isto ga ne oslobađa od obaveze plaćanja računa u propisanom roku, odnosno Pretplatnik je u obavezi da zatraži prepis računa u prodajnim mjestima Davaoca usluga.

13. Obaveze, odgovornosti i ograničenja Davaoca usluga:

- Davalac usluga se obavezuje da Pretplatniku omogući korišćenje usluge u skladu sa tehničkim propisima i standardima:

- Davalac usluga ne odgovara za:

- pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost, ponudene usluge u drugim telekomunikacionim mrežama u Crnoj Gori, ili za usluge evidentirane od strane drugog operatora mobilne mreže u područjima Crne Gore gdje se može preuzet signal mreže drugog operatora (preuzet jači signal) po stavu 5 prethodnog člana.
- marketinški ili neki drugi sadržaj informativnih usluga, npr. informativne usluge koje obezbjeđuju druga lica mimo Davaoca usluga, ali preko mobilne mreže Davaoca usluga shodno članu 11 stav 10 ovog Ugovora. Davalac usluga je dužan da ta druga lica upozori da navedene marketinške i informativne usluge (putem SMS ili MMS, poziv) prema korisniku može da vrši samó uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.

- Davalac usluga se obavezuje da podatke o saobraćaju Pretplatnika, čuva i obrađuje za potrebe utvrđivanja Pretplatnikovog računa ili plaćanja interkonekcionih naknada.

- Davalac usluga se obavezuje da obezbijedi da podaci o Pretplatniku ne budu dostupni drugim licima osim samom Pretplatniku i licima koje Pretplatnik ovlasti, kao i u slučaju zahtjeva nadležnog organa.

- Davalac usluga ne odgovara za zloupotrebu korisničkog odnosa koja je rezultat pristupa trećeg lica sigurnosnim kodovima (PIN kod i PUK kod).

- Davalac usluga nije ovlašten za pružanje pomoći u obezbjeđivanju prava Pretplatnika na zaštitu od zlonamjernih poziva i sl, ali će Pretplatnika upoznati sa metodama i procedurama koje Pretplatnik treba da preduzme u cilju obezbjeđivanja toga prava.

- Davalac usluga u cilju zaštite od eventualnih troškova i šteta koje Pretplatnik korišćenjem usluga može prouzrokovati ima pravo da uvede ograničenja za određenu vrstu poziva i/ili druge mjere shodno članu 27 ovog Ugovora.

- Davalac usluga nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik može da pretrpi zato što nije mogao da ostvari pristup željenoj usluzi zbog događaja i okolnosti na koje Davalac usluga nije mogao da utiče.

9.2.2. Za Internet uslugu:

- Za xDSL uslugu (usluga širokopoljnog pristupa Internetu putem xDSL tehnologije):

- Pretplatnik ima obavezu: da prije instalacije usluge na svojoj strani obezbijedi pretplatničke uređaje i obezbijedi i instalira priključni port za opremu. Priključni port može biti USB ili Ethernet tipa i mora biti raspoloživ na računaru ili mrežnoj opremi Pretplatnika. Pretplatnik ne može prenijeti na treće lice prava i obaveze iz Ugovora, osim u slučaju solidarne odgovornosti i to uz saglasnost Davaoca usluga. Pretplatnik ni pod kojim uslovima i ni na koji način ne može vršiti preprodaju odnosno ustupanje na korišćenje ugovorene Internet usluge drugim korisnicima (bilo da se radi o fizičkim ili pravnim licima). Pretplatnik se obavezuje da neće vršiti niti pomagati vršenje radnji koje su usmjerene na zloupotrebu usluge, a naročito: slati ili širiti materijal bilo koje vrste koji u sebi sadrži viruse, zlonamjerne kompjuterske kodove, fajlove ili programe koji su u stanju da zaustave, unište ili ograniče funkcionalnost softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme bilo kojeg trećeg lica; kršiti nacionalne propise; koristiti uslugu za nezakonite radnje ili za pomaganje bilo kakvih nezakonitih radnji; omogućavati prenos govora preko Interneta (VoIP) trećim licima. Davalac usluga zadržava pravo da pored navedenih ograničenja propiše i druga ograničenja koja su u funkciji suzbijanja nezakonitih radnji Pretplatnika, o čemu će sa glasno ovom Ugovoru obavijestiti Pretplatnika.

- Davalac usluga se obavezuje da: prihvati zahtjev Pretplatnika ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi: ako postoje tehnički preduslovi za priključenje opreme koji podrazumijevaju da Pretplatnik komunikacionu mrežu Davaoca usluga ne koristi po osnovu vazdušnog voda ili ruralnog komunikacionog priključka ili PCM priključka ili dvojnika; ako pretplatnička terminalna oprema i pretplatnička instalacija zadovoljava važeće standarde za priključenje; po zahtjevu Pretplatnika isporuči i/ili instalira opremu koja je po Ugovoru obezbjeđena od strane Davaoca usluga, te da podesi parametre pristupa i demonstrira funkcionalnost Internet usluge; da ispunjava svoje obaveze prema Pretplatniku savjesno, profesionalno i u skladu sa svojim mogućnostima, imajući u vidu da pružanje usluge podrazumijeva i korišćenje usluga treće strane na koju Davalac usluga nema direktnog uticaja. Davalac usluga nema obavezu instalacije mrežnih kartica, USB drajvera, podešavanja parametara firewall-a, switch-eva ili drugih elemenata na računaru ili mreži Pretplatnika u cilju povezivanja na opremu. Davalac usluga nema obavezu instalacije, konfigurisanja i obezbjeđenja garantnog roka za opremu koja nije isporučena u paketu usluge od strane Davaoca usluga ili nije kupljena na prodajnim mjestima Davaoca usluga.

9.2.2.1. Instalacija xDSL opreme:

- Pretplatnik prilikom zaključivanja Ugovora za xDSL uslugu preuzima opremu koju sačinjavaju xDSL modem i splitter (u daljem tekstu: CPE uređaji) i oprema ostaje, po izvršenoj instalaciji, u vlasništvu Davaoca usluga. Sastavni dio CPE uređaja čini i uputstvo za instalaciju i upotrebu CPE uređaja na crnogorskom jeziku, tehničko uputstvo i garantni list za iste.

- a) Instalacija CPE uređaja od strane Pretplatnika: - Instalaciju CPE uređaja Pretplatnik vrši na osnovu uputstva za instalaciju preuzetog od Davaoca usluga. Davalac usluga je dužan da po podnošenju zahtjeva Pretplatnika u zakonskom roku utvrdi da li postoje tehničke mogućnosti za instalaciju CPE uređaja i korišćenje xDSL usluge i o istom obavijesti Pretplatnika. Pretplatnik je dužan da u roku od 7 dana od dana preliema obavještenja o postojanju tehničkih mogućnosti preuzima od Davaoca usluga CPE uređaje. Pretplatnik je obavezan da u periodu od 7 dana od dana preuzimanja CPE uređaja iste instalira u skladu sa uputstvom za instalaciju. Prilikom instalacije CPE uređaja Davalac usluga Pretplatniku obezbjeđuje i tehničku podršku/pomoć pozivom na 11 broj 1566, po cijeni od 0,17€ (sa PDV-om) po pozivu. Ukoliko Pretplatnik ne uspije da instalira CPE uređaje u skladu sa datim uputstvom i pored tehničke podrške i pomoći iz prethodne tačke, instalaciju CPE uređaja će po zahtjevu Pretplatnika izvršiti stručne službe Davaoca usluga. Ukoliko je nemogućnost instalacije CPE uređaja od strane Pretplatnika posljedica nepodržavanja datih uputstava za instalaciju istu će izvršiti stručne službe Davaoca usluga i Pretplatnik se obavezuje da za uslugu instalacije plati cijenu u skladu sa cjenovnikom Davaoca usluga. Ukoliko je do nemogućnosti instalacije CPE uređaja od strane Pretplatnika došlo zbog greške Davaoca usluga, Pretplatnik je oslobođen obaveze plaćanja date cijene.
- b) Instalacija CPE uređaja od strane Davaoca usluga: Ukoliko instalaciju CPE uređaja vrši Davalac usluga, data usluga će biti naplaćena u skladu sa cjenovnikom Davaoca usluga.

- Davalac usluge za isporučene CPE uređaje obezbjeđuje Pretplatniku garantni rok u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke CPE uređaja.

Opravku ili zamjenu CPE uređaja i troškove istih u toku trajanja garantnog roka snosi Davalac usluga, osim ukoliko do kvara dođe usljed dejstva više sile ili neadekvatnim rukovanjem od strane Pretplatnika ili neovlaštenog lica. Pretplatnik se obavezuje da, za vrijeme trajanja garantnog roka o kvaru CPE uređaja obavijesti Kontakt Centar Davaoca usluga, pozivom na broj 12711 ili 1500. Kontakt Centar će, u najkraćem mogućem roku, utvrđenom procedurom ustanoviti da li se radi o kvaru. Ukoliko se ustanovi da je u pitanju kvar CPE uređaja Davalac usluge je dužan da ovaj uređaj zamijeni ili ukloni kvar i omogući nesmetano korišćenje xDSL servisa. Ukoliko Pretplatnik u toku trajanja garantnog roka otklanjanje kvara na CPE uređaju izvrši suprotno navedenom, garantni rok za CPE uređaje prestaje dalje da teče. Davalac usluge po isteku garantnog roka Pretplatniku obezbjeđuje opravku CPE uređaja kod servisera ovlaštenog od strane Davaoca usluga.

Pretplatnik se obavezuje da i po isteku garantnog roka o kvaru CPE uređaja obavijesti, utvrđenom procedurom, Davaoca usluge. Nakon utvrđivanja kvara od strane Davaoca usluge, Pretplatnik može opravku CPE uređaja izvršiti kod servisera ovlaštenog od strane Davaoca usluge, odnosno Pretplatnik može kupiti novi CPE uređaj kod Davaoca usluge i za koji Davalac usluge obezbjeđuje garantni rok od 12 mjeseci. Davalac usluge ne garantuje kvalitet rada xDSL servisa ukoliko je opravka/zamjena CPE uređaja izvršena suprotno od ovog člana ili od strane servisera koji nije ovlašten od strane Davaoca usluge.

- Davalac usluge ne preuzima odgovornost za funkcionisanje xDSL servisa, ukoliko je Pretplatnik sa svoje strane instalirao CPE uređaje koje nije isporučio Davalac usluge.

- Instalacija CPE uređaja ne obuhvata zaštitu mrežne i/ili kompjuterske infrastrukture, pa je Pretplatnik odgovoran za adekvatnu zaštitu svoje infrastrukture.

- Za internet uslugu putem Mobilnog interneta (MI):

Pretplatniku se po ovom Ugovoru obezbjeđuje pristup Internetu putem Mobilnog interneta sa DATA karticom i opremom dodijeljenom po članu 2 i članu 4 i ista ostaje u vlasništvu Pretplatnika. Instalaciju navedene opreme vrši isključivo Pretplatnik.

Nakon zaključenja ovog Ugovora Davalac usluga predaje Pretplatniku opremu i DATA karticu. Informacije o PIN kodu i PUK kodu DATA kartice daju se Pretplatniku u zaštićenom omotu. Podaci o PIN kodu i PUK kodu su tajni. Pretplatnik DATA karticu može koristiti isključivo unutar mobilne mreže Davaoca usluga, te nema mogućnosti korišćenja interneta putem mreže drugih operatora. Pretplatnik će se smatrati odgovornim za svaku zloupotrebu ili neovlašteno korišćenje DATA kartice, te i njeno korišćenje mimo ugovorene svrhe, kao i PIN i PUK kodova, te će po tom osnovu biti dužan naknaditi Davaocu uslugu tako nastalu štetu. Pretplatnik se obavezuje da Davaocu usluga obavijesti u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe DATA kartice u najkraćem roku uz obavezno navođenje identifikacionih podataka

(korisnički broj, PIN-kod...) radi utvrđivanja vjerodostojnosti prijave. U slučaju gubitka ili krađe DATA kartice Pretplatnik se obavezuje prijaviti isto pisanim putem u prodajnom mjestu Davaoca usluga u kojem slučaju neće biti obavezan snositi troškove korištenja DATA kartice nakon prijave službi Davaoca usluga. Obaveza po osnovu korištenja internet usluge po tački 9.2.2. se u svemu odnosi i na korištenje usluge putem mobilnog interneta po ovom Ugovoru.

9.2.3. Za EXTRA TV uslugu (programski sadržaja putem Internet protokola u fiksnoj telekomunikacionoj mreži)

- Davalac usluga se obavezuje da prihvati zahtjev za pružanje Extra TV usluge ako su ispunjeni sljedeći uslovi: ako postoje slobodni potrebni mrežni kapaciteti; ako postoje tehnički preduslovi rada Extra TV usluge na televizijskom prijemniku i komunikacionoj priključnoj liniji Pretplatnika; u svrhu korištenja Extra TV usluge Davalac usluga obezbjeđuje Pretplatniku Extra TV prijemni uređaj, kućni modem (u daljem tekstu HGW) i odgovarajući daljinski upravljač (u daljem tekstu: Oprema). Extra TV prijemni uređaj je uređaj koji prima video stream zajedno s drugim potrebnim informacijama (TV vodič, autorizacija itd.), te ga prosjeđuje na televizijski prijemnik. Extra TV prijemni uređaj je povezan s jedne strane s Ethernet kablom na HGW, a s druge strane na televizijski prijemnik Pretplatnika;

Instalacija Opreme uključuje priključivanje Extra TV prijemnog uređaja i kućnog modema, spajanje napajanja na električnu mrežu Pretplatnika, nadzor postupka aktivacije Extra TV usluge, te podršku pri unosu identifikacionih podataka kod prvog korištenja usluge koji uključuju unos identifikacionog broja i Glavnog PIN-a. Davalac usluga ne preuzima odgovornost za funkcionisanje Extra TV usluge, ukoliko je Pretplatnik sa svoje strane instalirao opremu koju nije isporučio Davalac usluga. Davalac usluga ne garantuje kvalitet rada Extra TV usluge ukoliko je opravka/zamjena Opreme izvršena od strane servisa koji nije ovlašten od strane Davaoca usluga.

Za potrebe korištenja usluge Extra TV Pretplatnik će dobiti tri lčna identifikaciona broja (Personal Identification Number - PIN; PIN za kupovinu (Purchase PIN), Pin za roditeljsku kontrolu (parental control pin), PIN za onemogućavanje pristupa kanalu. PIN za kupovinu omogućava Pretplatniku iznajmljivanje VOD (Videoteka) sadržaja. Davalac usluga daje Pretplatniku početne PIN brojeve iz stava 1 ovog člana s tim da ih Pretplatnik može sam naknadno izmijeniti. Pretplatnik se obavezuje držati u tajnosti PIN-brojeve koje mu dodijeli Davalac usluga. Pretplatnik je isključivo odgovoran za svaku štetu nastalu usljed nepravilnog postupovanja i/ili zloupotrebe ili neovlaštenog korištenja PIN-brojeva. Pretplatnik je isključivo odgovoran za neovlašteno korištenje Extra TV prijemnog uređaja koji mu je dodijeljen od strane Davaoca usluga.

Davalac usluga nije odgovoran za nemogućnost emitovanja sadržaja koja je izazvana višom silom. Događaj više sile je događaj izvan kontrole i volje strana, koji se nije mogao predvidjeti ili izbjeći preduzimanjem odgovarajuće radnje.

- Pretplatnik po ovom Ugovoru ne može prenijeti na treće lice prava i obaveze iz Ugovora, te ni pod kojim uslovima i ni na koji način ne može vršiti preprodaju, odnosno ustupanje na korištenje Extra TV uslugu drugim korisnicima (bilo da se radi o fizičkim ili pravnim licima). Pretplatnik se obavezuje da će koristiti sadržaj u skladu važećim propisima Crne Gore, što uključuje, ali nije ograničeno na prava sadržana u propisima o autorskim i srodnim pravima, propisima o pravu industrijske svojine. Pretplatnik je saglasan da Davalac usluga ima pravo u bilo kojem trenutku privremeno ograničiti ili uskratiti korištenje Extra TV usluge, ukoliko Pretplatnik postupi suprotno prethodnom stavu. Davalac usluga neće odgovarati za štetu koja bi mogla nastati Pretplatniku po tom osnovu.

Pretplatnik se obavezuje da će Extra TV uslugu koristiti poštujući autorska i druga srodna prava sadržaja koja se ovom uslugom prenose. Pretplatnik se obavezuje da će Extra TV uslugu koristiti za svoje privatne potrebe, te istu neće ni na koji način učiniti dostupnom javnosti u smislu važećih propisa o autorskim i srodnim pravima. Pretplatnik garantuje da uslugu neće koristiti u zajedničkim ili javnim prostorijama bilo koje vrste uključujući ali ne ograničavajući se na zajedničke ili javne prostorije u ugostiteljskim objektima, bolnicama, aerodromima i drugim sličnim otvorenim ili zatvorenim mjestima i to ne uzimajući u obzir da li ostvaruje imovinsku korist pružanjem Extra TV usluge. Kršenje obaveza iz ovog člana predstavlja bitnu povredu Ugovora, te Pretplatnik odgovara Davaocu usluga za svu štetu koja nastane uslijed kršenja navedenih obaveza. U slučaju kršenja obaveza iz ovog stava Davalac usluga zadržava pravo na jednostrani raskid Ugovora.

9.2.3.1. Instalacija Extra TV opreme:

- Pretplatnik prilikom instalacije preuzima i Opremu (sa tehničkim karakteristikama i uputstvom za upotrebu na omogorskom jeziku) i ista ostaje u vlasništvu Davaoca usluga. Garanti rok za Opremu traje za svo vrijeme trajanja Ugovora i troškove eventualnih opravki ili zamjene istih snosi Davalac usluga, osim ukoliko do kvara dođe neadekvatnim rukovanjem od strane Pretplatnika ili je opravka vršena od strane neovlaštenog lica. Pod neadekvatnim rukovanjem se podrazumijeva rukovanje koje nije u skladu sa uputstvom o korištenju dobijenim od strane Davaoca usluga.

Instalacija Opreme od strane Pretplatnika ili Davaoca usluga za Extra TV uslugu se vrši na način opisan za instalaciju uređaja za xDSL uslugu iz stava 9.2.2. Instalaciju Opreme Pretplatnik se obavezuje izvršiti najkasnije 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. U slučaju da Pretplatnik instalaciju Opreme ne izvrši u datom roku, Ugovor se istekom 30 dana od dana potpisivanja Ugovora od strane Pretplatnika ima smatrati jednostrano raskinutim, te se Pretplatnik obavezuje se vratiti zaduženu Opremu u ovlaštenim predstavništvima Davaoca usluga najkasnije 3 dana nakon isteka datog roka. U slučaju da Pretplatnik ne vrati zaduženu Opremu u tom roku biće dužan naknaditi Davaocu usluga cijenu Opreme navedenu u Ponudi, te će data cijena biti fakturisana Pretplatniku sa prvim sledećim mjesečnim računom.

10. Rokovi i uslovi za priključenje pretplatničke terminalne opreme

1. Davalac usluga se obavezuje da podnosiocu zahtjeva u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko postoje tehničke mogućnosti, omogući pristup svojoj mreži. Ovakvo utvrđeni rok se produžava u slučaju nastupanja okolnosti više sile ili kašnjenja Pretplatnika u ispunjenju prouzatih obaveza.

2. Pretplatnik je dužan obezbijediti terminalnu opremu atestiranu i ovjerenom oznakom kvaliteta i koja ispunjava uslove zaštite i bezbjednost korisnika i dr. lica, zaštite životne sredine, da se sa njenom upotrebom ne izazivaju štetne smetnje i koja ispunjava dr. uslove utvrđene Zakonom o elektronskim komunikacijama.

3. Pretplatnik je dužan da čuva i tehnički ispravno održava terminalnu opremu koja je u njegovom vlasništvu, te snosi i odgovornost za istu.

Član 11. Tehničke karakteristike terminalne opreme Davaoca usluga

1. Davalac usluga je dužan da na svojoj internet adresi www.telekom.me, uređajaj objavi tehničke karakteristike svoje mreže, kao i tehničke karakteristike opreme koja se može priključiti na istu radi korištenja izabrane usluge, i Pretplatnik se sa istim može upoznati prije zaključenja Ugovora. O navedenom se Pretplatnik može informisati i pozivom na broj koji je istaknut u datoj internet stranici. Prilikom izbora opreme Pretplatnik mora voditi računa o navedenom, te u slučaju nepodudarnosti dužan je da izvrši prilagodavanje operativnog sistema sopstvene opreme.

2. Davalac usluga je dužan da i opremu koju nudi Pretplatniku i njene tehničke karakteristike objavi na datoj internet adresi. Davalac usluga se obavezuje da Pretplatniku uz opremu koji nudi isporučiti i uputstvo za upotrebu na omogorskom jeziku, kao i garanti list za list. Pretplatnik je dužan da se pridržava uputstva o korištenju opreme.

3. Pretplatnik koji zasniva pretplatnički odnos za govorni servis putem IP tehnologije prilikom instalacije komunikacionog priključka preuzima i opremu i ista ostaje u vlasništvu Davaoca usluga. Garanti rok za opremu traje za svo vrijeme trajanja Ugovora i troškove eventualnih opravki ili zamjene istih snosi Davalac usluga, osim ukoliko do kvara dođe neadekvatnim rukovanjem od strane Pretplatnika ili je opravka vršena od strane neovlaštenog lica. Pod neadekvatnim rukovanjem se podrazumijeva rukovanje koje nije u skladu sa uputstvom o korištenju dobijenim od strane Davaoca usluga. Instalaciju opreme vrše isključivo stručne službe Davaoca usluga. Pretplatnik po datoj opremi ima mogućnost da koristi dva pretplatnička broja, pri čemu obavezu plaćanja mjesečne pretplate ima samo po osnovu jednog Komunikacija između ta dva pretplatnička broja je besplatna.

Član 12. Mogućnost pozivanja brojeva hitnih službi

1. Davalac usluga je dužan da putem poziva, bez naknade, omogući pristup jedinstvenom evropskom broju "112" i drugim brojevima hitnih službi. Davalac usluga je dužan da omogući hitnim službama prikazivanje podataka o lokaciji sa koje je poziv upućen u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

2. Pretplatnik je pri zaključenja Ugovora upoznat da kod usluga koje se zasnivaju na IP tehnologiji poziv prema broju 112 i brojevima hitnih službi nije moguć u slučaju nestanka električne energije bilo na strani Pretplatnika ili na strani pozvanog broja. Davalac usluga nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik može da po tom osnovu pretrpi.

Član 13. Informacije o uslovima koji ograničavaju pristup i/ili korištenje usluga, u skladu sa zakonom

A - za mrežu na fiksnoj lokaciji:

1. Davalac usluga može, bez saglasnosti Pretplatnika, privremeno ograničiti, odnosno prekinuti pristup svojim uslugama, kada je to potrebno radi otklanjanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže.

2. U slučaju privremenih ograničenja iz prethodnog stava Davalac usluga je dužan da obavještenje o privremenom ograničenju, odnosno prekidu pristupa uslugama objavi jedan dan unaprijed, u sredstvima javnog informisanja i dostavi Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agenciji), kao i hitnim službama, akoto utiče na njihov rad.

3. Davaoac usluga je dužan da o ograničenju odnosno prekidu pristupa uslugama dužem od šest sati, neposredno obavijesti Pretplatnika, na odgovarajući način.
4. U slučaju ograničenja odnosno prekida usluge iz stava 1 ovog člana, Davaoac usluga je dužan da umanjí mjesečnu pretplatu Pretplatniku srazmjerno trajanju ograničenja, odnosno prekida usluge.

B - za mobilnu mrežu:

5. Pored navedenog po prethodnim stavovima, uslovi koji ograničavaju pristup i korišćenje usluge za mobilnu mrežu su i kada Davaoac usluga utvrdi da Pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu zloupotrebljava na način što je koristi suprotno Ugovoru. Davaoac usluga je ovlašćen da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine pružanje usluga, s tim što će o prekidu obavijestiti Pretplatnika u najkraćem mogućem roku.

Član 14. Minimalni ponuđeni nivo kvaliteta usluge

A - za mrežu na fiksnoj lokaciji:

1. Davaoac usluga je dužan da Pretplatniku omogući raspoloživost i nesmetano korišćenje ugovorene usluge. Davaoac usluge garantuje raspoloživost usluge od 96% na mjesečnom nivou. Raspoloživost se definiše kao vrijeme u kome je Pretplatniku bila dostupna izabrana usluga. Davaoac usluga je dužan da Pretplatniku prije zaključenja Ugovora, a shodno pozitivnim propisima, da na uvid informacije o izmjerenim vrijednostima parametara kvaliteta usluga. Ove informacije su Pretplatniku dostupne u svim prodajnim mjestima Davaoaca usluga, kao i na web adresi: <http://www.telekom.me/izvjestaji-o-vrijednostima.aspx>.

2. Davaoac usluga Pretplatniku nudi sljedeći minimalni nivo kvaliteta usluge:

- Vrijeme uspostavljanja usluge na fiksnoj lokaciji za 95% uspostavljenih usluga : <10 dana
- % uspostavljenih usluga na fiksnoj lokaciji do dogovorenog termina : >60%
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 80% kvarova : < 48 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na pretplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 95% kvarova : < 80 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na pretplatničkom dijelu mreže)
- Učestotnost kvarova po pristupnoj liniji za 100 linija : < 20% (osim za smetnje izazvane višom silom i smetnje na pretplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme odziva službe za korisnike: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Vrijeme odziva službe za davanje informacija o telefonskom imeniku: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Učestotnost neuspješnih poziva : <1%
- Vrijeme uspostavljanja poziva: vrijeme uspostavljanja poziva - prosječno vrijeme za sve nacionalne pozive (sekunde) -2,28; vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih nacionalnih poziva (sekunde) -2,07 prosječno; vrijeme za međunarodne pozive (sekunde) - 6,39; vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih međunarodnih poziva (sekunde) -6,38,
- Učestotnost neuspješnog prenosa podataka: kod usluge pristupa Internetu: 0,00%

3. U cilju obezbjeđenja nevedene raspoloživosti Davaoac usluga ima pravo pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme ukoliko ista uzrokuje smetnje u mreži Davaoaca usluga. Pretplatnik je dužan da omogući nesmetan pristup istoj. Ako ovlašćeno lice Davaoaca usluga utvrdi kvar na pretplatničkoj terminalnoj opremi koji bi mogao ometati nesmetan rad, ispravnost mreže ili kvalitet usluge, dužan je da nadijeno stanje pismeno konstatuje i upozori Pretplatnika o obavezí da u što kraćem roku otkloni ustanovljenu neispravnost.

4. Na osnovu pismenog izvještaja ovlašćenog lica Davaoac usluga može privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu iz mreže do otklanjanja neispravnosti.

5. Ukoliko u datom roku od dana privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme iz razloga definisanih prethodnim stavom Pretplatnik istu ne otkloni, Davaoac usluga ima pravo trajnog isključenja pretplatničke terminalne opreme i raskid pretplatničkog odnosa.

6. Davaoac usluga je dužan da Pretplatnika prije zaključenja Ugovora upozna da u slučaju nestanka električne energije, bilo na strani Pretplatnika (ili na strani pozvanog broja), usluga neće biti dostupna. Stoga, Davaoac usluga nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik po tom osnovu može da pretrpi.

B - za mobilnu mrežu:

a) Mobilna telefonija:

7. Davaoac usluga Pretplatniku nudi sljedeći minimalni nivo kvaliteta usluge:

- Vrijeme odziva službe za korisnike, 50% odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Vrijeme odziva službe za davanje informacija o telefonskom imeniku, 50% odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Učestotnost raskinutih veza : <1%
- Učestotnost neuspješnih SMS : <3%
- Prosječno vrijeme prenosa SMS poruka : <10 sekundi
- Učestotnost neuspješnih MMS poruka : <50%
- Prosječno Vrijeme prenosa MMS poruka : <3 minuta
- Učestotnost neuspješnih uspostavljenih poziva u mreži : <1,5%
- Vrijeme uspostavljanja poziva: prosječno vrijeme za sve nacionalne pozive (sekunde) -5,66; vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih nacionalnih poziva (sekunde) -7,34; prosječno vrijeme za međunarodne pozive (sekunde) - 3,96; vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih međunarodnih poziva (sekunde) -4,23.

b) za internet uslugu putem Mobilnog interneta:

8. Davaoac usluga se obavezuje da se stara o kvalitetu usluge koje pruža, te je u tom smislu ovlašćen da preduzima sve aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta usluge.

9. Davaoac usluga se obavezuje da Pretplatnika, prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, obavijesti da nema obavezu i mogućnost da cijeli naseljeni prostor teritorije Crne Gore pokríje signalom tj. da postoje područja teritorije Crne Gore koja nijesu pokrivena mrežom. Pretplatnik se o pokrivenosti naseljenog prostora Crne Gore mrežom Davaoaca usluga može informisati na web -stranici <http://www.telekom.me/postpaid-pokrivcnost.aspx>. Davaoac usluga će Pretplatnika prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa informisati da u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti Davaoaca usluga postoji mogućnost da usluga neće biti dostupna u svako vrijeme i na svakom mjestu.

10. Zbog karakteristika tehnologije koja se koristi za pružanje usluge širokopolasnog pristupa Internetu, Davaoac usluga ne garantuje dostizanje maksimalne brzine Interneta za tu tehnologiju. Ostvarena brzina širokopolasnog interneta zavisi od tehnologije koju operator nudi, izbora terminalne opreme, broja korisnika koji dijele resurse bazne stanice, kao i uslova za prostriranje signala (nesmetana optička vidljivost, blizina bazne stanice i vremenski uslovi).

11. Davaoac usluga je u obavezí da održava mrežu za mobilnu telefoniju u skladu sa propisanim standardima koji važe u ovoj oblasti.

12. Davaoac usluga je dužan da obezbjedi kvalitet, sigurnost i zaštitu elektronskih komunikacionih usluga koje Pretplatniku pruža od zloupotebe trećih lica, a u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

13. Davaoac usluga nije odgovoran za bilo kakve smetnje i/ili ograničenja korišćenja usluge zbog događaja koji se smatraju "višom silom" (na primjer: rat, poplava, štrajk itd.) ili zbog nestanka električne energije kod Pretplatnika ili zbog događaja za koje je odgovoran Pretplatnik (ili treća strana, niti je obavezan da obezbjedi alternativnu uslugu (ili da snosi bilo kakvu štetu koju Pretplatnik pretrpi po tom osnovu).

14. Davaoac usluga će Pretplatnika prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa informisati da pretplatnički odnos uključuje usluge mobilne komunikacije na unutrašnjoj i inostranim mrežama sa kojima Davaoac usluga ima zaključene ugovore u roamingu. Pretplatnik sa listom roing partenera i njihovim uslugama može upoznati putem Ponude i na web stranici Davaoaca usluga www.telekom.me. Upotreba inostrane mreže regulisana je propisima inostranog operatora.

15. Davaoac usluga ne odgovara za pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost ponuđene usluge u drugim komunikacionim mrežama ili podataka o razgovorima evidentiranim od strane drugog komunikacionog operatora.

Usluge drugih lica koje se pružaju posredstvom komunikacione mreže Davaoaca usluga

16. Davaoac usluga ne snosi odgovornost za kvalitet i sadržaj usluga koje druga lica (pravna ili fizička) pružaju posredstvom komunikacione mreže Davaoaca usluga. Davaoac usluga je odgovoran za kvalitet veze svoja komunikacione mreže.

17. Davalac usluga je dužan da drugo lice iz prethodnog stava ugovorom obaveže da date usluge može pružati korisniku isključivo po zahtjevu korisnika i po prethodnom dobijanju njegove saglasnosti u formi koja omogućava da ista bude sačuvana (pisanim ili elektronskim putem, SMS i sl).

18. Troškovi korišćenja usluga drugih lica (pravna ili fizička) posredstvom komunikacione mreže Davaoca usluga, se fakturišu putem računa Davaoca usluga.

19. Davalac usluga je dužan da u slučaju prigovora korisnika po osnovu iznosa računa za usluge iz prethodnog stava, zatim kvaliteta i sadržaja tih usluga, omogući korisniku nesmetano korišćenje svojih komunikacionih usluga koje su obezbijeđene saglasno ovom Ugovoru. Davalac usluga će prilikom donošenja odluke po predmetnom prigovoru tražiti od pružaoća tih usluga detaljan izvještaj u vezi usluge na koju se odnosi dati prigovor.

20. Davalac usluga će svoje usluge obezbijediti saglasno prethodnom stavu ukoliko je korisnik platio nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosječnoj vrijednosti posljednja tri mjeseca računa.

Korišćenje mobilne mreže:

21. Pretplatnički odnos po ovom Ugovoru uključuje usluge mobilnih komunikacija u unutrašnjoj i inostranim mrežama (sa kojima Davalac usluga ima zaključene ugovore u roamingu).

22. Korišćenje usluga inostrane mreže mobilne telefonije Davalac usluga naplaćuje od Pretplatnika u korist inostranog roaming partnera, stoga i postoji mogućnost kašnjenja sa obračunom usluga ostvarenih u roamingu.

23. Davalac usluga je dužan i ovlašćen je da preduzima sve aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta usluga, ali i da uvodi restrikcije radi obezbjeđenja zadovoljavajućeg funkcionisanja i održavanja mreže mobilne telefonije, ili radi sprečavanja zloupotrebe mreže.

24. Ukoliko Davalac usluga utvrdi da Pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu zloupotrebljava i koristi suprotno Ugovoru, Davalac usluga je ovlašćen da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine pružanje usluge, s tim što će o prekidu obavijestiti Pretplatnika u najkraćem mogućem roku.

Član 15. Informacije o postupcima koje Davalac usluga primjenjuje za mjerenje i upravljanje saobraćajem radi izbjegavanja zagušenja u mreži, kao i informacije o načinu na koji ti postupci mogu uticati na kvalitet usluga

1. Davalac usluga obezbjeđuje ispravan i nesmetan rad mreže, te je u tu svrhu dužan da redovno održava svoje mrežne kapacitete.

2. Davalac usluga, u svrhu sprečavanja zagušenja u mreži, preduzima planiranje i dimenzioniranje mreže i druge odgovarajuće metode, a u cilju postizanja kvaliteta korišćenja mrežnih resursa kako isto ne bi uticalo na kvalitet usluge. Davalac usluge obezbjeđuje 24h/7dana nadzor nad svim elementima, kapacitetima i performansama svoje mreže, kao i servisima koje nudi korisnicima. Promjene u funkcionisanju/kvalitetu imaju za posljedicu mjere redovnog i vanrednog održavanja kroz automatske korekcije (automatizovano preutiranje saobraćaja u slučaju zagušenja ili prekida linkova) ili manuelne korekcije (radovi ekspertskih timova za održavanje). Davalac usluga ne vrši filtriranje/ prioritizaciju bilo kog saobraćaja za korisnike fiksnog pristupa Internetu. U slučaju degradacije i zagušenja davalac usluga utvrđuje prioritet po servisima na način: govorni servis, ExtraTV, Internet usluga.

Član 16. Pravo Pretplatnika na ograničenje potrošnje i obavještenje o stanju potrošnje

A – za mrežu na fiksnoj lokaciji

1. Na zahtjev Pretplatnika Davalac usluge je dužan da omogući besplatno ograničenje potrošnje za obračunski period.

2. Davalac usluge je dužan da Pretplatniku dostavlja besplatna obavještenja putem telefonskog poziva ili SMS-a ukoliko dođe do potrošnje koja je iznad prosjeka potrošnje Pretplatnika za posljednja tri mjeseca i da vodi evidenciju o dostavljenim obavještenjima.

3. Na zahtjev Pretplatnika Davalac usluga je dužan da omogući besplatnu zabranu odlaznih poziva prema određenom broju ili grupi brojeva.

4. Pretplatnik koji više od dva puta u toku kalendarske godine zahtijeva aktiviranje navedenih usluga dužan je da Davaocu usluga plati naknadu definisanu važećim cjenovnikom.

B – za mobilnu mrežu:

5. Na zahtjev Pretplatnika Davalac usluga je dužan da za mobilnu telefoniju omogući besplatnu zabranu odlaznih poziva prema određenom broju ili grupi brojeva, odnosno stanje i primanje SMS-a i multimedijalnih poruka (MMS) na određene ili sa određenih vrsta brojeva saglasno stavu 4 ovog člana.

6. Davalac usluga je dužan da, na zahtjev Pretplatnika, dostavi stanje trenutne potrošnje, koje nije starije od šest sati, a za komunikacije u roamingu u posljednja 24 sata.

Član 17. Ponudjene tipove usluga održavanja i usluga podrške Pretplatniku koje Davalac usluga pruža, kao i načine stupanja u kontakt sa tim službama

A – za mrežu na fiksnoj lokaciji

1. Davalac usluge može privremeno ograničiti, odnosno prekinuti pristup svojim uslugama, kada je to potrebno radi otkidanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže.

2. Davalac usluge je dužan da obavještenje o privremenom ograničenju objavi na način uređen članom 13. U cilju obezbjeđenja sigurnosti mreže i kvaliteta usluge Davalac usluge ima pravo pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme i pretplatničke instalacije.

3. Davalac usluge će obezbijediti servis za pomoć u rješavanju problema Pretplatnika, neprekidno 24 sata, 7 dana u nedelji, besplatnim pozivom na broj 12711 ili 1500.

B – za mobilnu mrežu

4. Davalac usluga je u obavezi da održava mrežu za mobilnu telefoniju u skladu sa propisanim standardima koji važe u ovoj oblasti.

5. Davalac usluga radi nesmetanog i kvalitetnog korišćenja usluge obezbjeđuje Pretplatniku podršku po stavu 3 ovog člana. Pretplatnik je dužan da blagovremeno prijavljuje smetnje na dati broj za pomoć u rješavanju problema.

7. Pretplatnik može da vrši i redovnu kontrolu stanja na računom slanjem SMS sa sadržajem: RACUN na broj 1467 ili pozivom na broj iz stava 3 ovog člana.

Član 18. Ograničenja Davaoca usluga u korišćenju terminalne opreme

1. Pretplatnik ne smije priključiti terminalnu opremu na javnu elektronsku komunikacionu mrežu koja ne ispunjava uslove iz člana 10 i člana 11 ovog Ugovora i druge uslove definisane pozitivnim propisima.

2. Davalac usluge je ovlašćen da suspenduje korisnički odnos ako Pretplatnik koristi opremu koja nema potrebna odobrenja, da ograniči ili onemogući uslugu sa opreme koja ometa funkcionisanje mreže ili, ako je to neophodno da bi se obezbijedilo redovno funkcionisanje mreže, da raskine pretplatnički odnos, s tim što će prije raskidanja pretplatničkog odnosa pismeno obavijestiti Pretplatnika o razlozima raskida.

Član 19. Minimalna brzina širokopojsnog pristupa Internetu

A – za mrežu na fiksnoj lokaciji: putem xDSL tehnologije

1. Ponudena vrijednost brzine izabranog paketa Internet usluga se odnose na maksimalnu (=up to) brzinu između korisničkog uređaja i opreme u administrativnom domenu Davaoca usluge, te minimalna brzina pristupa Internetu koju Davalac usluge garantuje Pretplatniku za dati paket Internet usluga čini vrijednost od 70% maksimalne brzine pristupa.

2. Imajući u vidu činjenice da je Internet servis zasnovan na kompleksnoj tehnologiji koju sačinjavaju razne računarske mreže, javni i privatni prenosni putevi koji se nalaze pod jurisdikcijom raznih nacionalnih PTT administracija i baza podataka raznih subjekata, a koji se nalaze van direktne kontrole Davaoca usluge; da je Internet servis funkcionalno zavisian i od korisničkih uređaja i korisničke/kućne pristupne mreže (terminalna oprema), na koje Davalac usluge nema direktni uticaj, ugovorne strane su saglasno: da Davalac usluge ne daje garanciju za konstantan pristup drugim računarskim sistemima i da Internet usluga nije dostupan na cijelom području Crne Gore.

B – za mobilnu mrežu: - putem Mobilnog interneta: uslovi pod kojima se ostvaruje ponudena brzina širokopojsnog pristupa Internetu

3. Davalac usluga Pretplatniku garantuje brzinu pristupa Internetu obezbjeđenu po izabranom paketu usluga sa mobilnim Internetom, pod uslovom da Pretplatnik koristi terminalnu opremu koja zadovoljava odgovarajuće tehničke karakteristike za obezbjeđenu pokrivenost (2G ili 3G ili 4G pokrivenost) jer data brzina zavisi od pripadajuće pokrivenosti u čijem je dometu Pretplatnik mobilnog interneta, kao i od karakteristika terminalne opreme (računara) Pretplatnika. Pretplatnik se o pripadajućoj 2G ili 3G ili 4G pokrivenosti naseljenog prostora na području Crne Gore može informisati na web sajtu Davaoca usluga <http://www.telekom.me/postpaid-pokrivenost.aspx>.

4. Davalac usluga ne odgovara za pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost ponudene usluge u drugim komunikacionim mrežama ili za podstake evidentirane od strane drugog operatora.

Član 20. Cijene, način tarifiranja u trenutku zaključenja Ugovora, način plaćanja

1. Cijene usluge i način tarifiranja iste su definirani članom 4 (ovog Ugovora i Ponudom).
2. Pretplatnik se obavezuje da uredno i blagovremeno plaća račun za korišćenje usluge u roku od 8 dana po prijemu istog. Smatraće se da je 7 (sedmi) dan od dana izdavanja (naznačen na računu) dan prijema računa. Nakon isteka navedenog roka za izmirenje obaveze ispostavljeni račun se smatra opomenom i bez upućivanja pisanog obavještenja. Ukoliko Pretplatnik ne izmiri račun u roku od 15 dana, računajući od dana kada je račun stekao svojstvo opomene, Davalac usluge će Pretplatniku privremeno isključiti odlazne pozive (kod govornog servisa) kao i ostale usluge za mobilnu telefoniju (SMS, GPRS, ... itd.) odnosno uslugu, obavještavjući ga na pouzdan način o razlozima za istu.
3. Ukoliko Pretplatnik ne izmiri dospjele potraživanja u roku ne kraćem od 20 dana od dana privremenog isključenja Davalac usluge može trajno prekinuti pružanje komunikacionih usluga i raskinuti pretplatnički odnos. Ugovor će se od tog momenta smatrati jednostrano raskinutim.
4. Davalac usluga račun za komunikacione usluge neće dostavljati na adresu Pretplatnika naznačenu za dostavljanje računa ukoliko je isto Pretplatnik zahtjevao. Pretplatnik dati zahtjev može podnijeti pisanim putem na obrascu propisanom od strane Davaoca usluga ili u drugoj formi koja može da se sačuva kao trajni zapis. Dati zahtjev Pretplatnik može opozvati u bilo kojem trenutku. Davalac usluga će u datom mjesecu Pretplatniku pozivom, SMSom ili pisanim obavještenjem pružiti informacije o predmetnom računu, kao i o mogućnosti preuzimanja istog u prodajnim mjestima Davaoca usluga.
5. Pretplatnik račun iz ovog stava može da izmiri ili po preuzimanju istog ili u roku od 8 dana od dana prijema prvog narednog računa. Prigovor na račun iz ovog stava Pretplatnik može podnijeti u roku od 8 dana od dana preuzimanja istog u prodajnom mjestu Davaoca usluga ili u roku od 8 dana od dana prijema prvog narednog računa.
6. Pretplatnik koji prenosi broj plaća jednokratnu naknadu za prenos broja operatoru u čiju mrežu broj prenosi u iznosu određenom od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštanski djelatnost (u daljem tekstu: Agencija).

Član 21. Način obavještanja o cijenama i načinu tarifiranja usluga, troškovima održavanja, kao i o ponudjenim načinima plaćanja i razlika u troškovima zbog načina plaćanja

1. Davalac usluga zadržava pravo na izmjeru cijena svojih usluga. Davalac usluga je dužan da o datoj izmjeni obavijesti Pretplatnika na način uređen članom 26 ovog Ugovora.
2. Cjenovnik Davaoca usluge je dostupan u svim poslovnicama Davaoca usluga i na internet stranici na zvaničnom sajtu www.telekom.me
3. Cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa i cijena instalacije za govorni servis (na fiksnoj lokaciji) čine jednokratne naknade i iste Pretplatnik plaća za uslugu na način utvrđen Ponudom Davaoca usluga.
4. Mjesečna naknada za pristup mreži za govorni servis (na fiksnoj lokaciji) čini naknadu za uslugu pristupa komunikacionoj mreži Davaoca usluga. Mjesečna naknada za pristup mreži se naplaćuje svakomjesečno putem redovnog računa za komunikacione usluge i čini posebnu stavku na računu.
5. Mjesečna naknada za pristup mreži se naplaćuje od dana kada je pretplatnička terminalna oprema priključena na mrežu Davaoca usluga, bez obzira da li je Pretplatnik koristi ili ne.
6. Pretplatnik plaća samo jednu naknadu za pristup mreži, bez obzira koliko usluga istovremeno koristi. Ukoliko Pretplatnik otkáže uslugu po osnovu koje plaća mjesečnu naknadu za pristup mreži, preuzima obavezu plaćanja iste po osnovu druge izabrane usluge.
7. Ukoliko je Ugovorom definisana solidarna odgovornost, solidarni dužnik odgovara Davaocu usluge za cijelu obavezu i Davalac usluge može zahtijevati njeno ispunjenje od bilo kog solidarnog dužnika sve dok obaveza ne bude potpuno ispunjena.
8. Pretplatnik date cijene može platiti u cjelosti ili u ratama, po uslovima uređenim ovim Ugovorom i Ponudom.

Član 22. Seoba i privremeno isključenje pretplatničke terminalne opreme (za mrežu na fiksnoj lokaciji):

1. U slučaju preseljenja u drugi stan ili poslovnu prostoriju na teritoriji iste ili druge mjesne mreže Pretplatnik ima pravo da zahtjeva od Davaoca usluga da izvrši seobu usluge. Pretplatnik je dužan da podnese zahtjev, u pisanoj formi, u roku od 15 dana prije nika koji je odredio za seobu. Poslije naznačenog roka za seobu Pretplatnik ne može raspolagati uslugom koji je do tada koristio na postojećoj adresi. Pretplatnik je u obavezi da izmiri sve dospjele obaveze na postojećoj adresi.
2. Davalac usluge je u obavezi da u roku od 8 dana od dana naznačenog u zahtjevu izvrši priključenje na komunikacionu mrežu, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za realizaciju zahtjeva. Pretplatnik ima pravo da zadrži isti pretplatnički broj u okviru mrežne grupe.
3. Za izvršenu uslugu seobe Pretplatnik plaća iznos propisan Cjenovnikom.

Član 23. Mjere koje se primjenjuju u slučaju neplaćanja usluga, zloupotreba poziva prema hitnim službama, uznemiravanja drugih korisnika i narušavanja sigurnosti i integriteta elektronske komunikacione mreže

1. Davalac usluga može ograničiti pristup izabranoj usluzi, odnosno Pretplatnika isključiti i raskinuti Ugovor, ukoliko Pretplatnik ne izmiri račun u ugovorenom roku, u slučaju uznemiravanja drugih korisnika i zloupotrebe poziva prema brojevima hitnih službi.
2. Prilikom utvrđivanja povrede obaveze iz Ugovora Davalac usluge će na pouzdan način upozoriti Pretplatnika i odrediti primjeren rok, a zavisno od učinjene povrede, za otklanjanje nepravilnosti, odnosno za izmirenje potraživanja shodno člaru 20 ovog Ugovora. U suprotnom će Pretplatnika trajno isključiti i raskinuti pretplatnički odnos. Davalac usluge nije dužan da Pretplatnika prethodno obavijesti ukoliko povreda predstavlja ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i zdravlje ljudi ili narušava sigurnost i integritet mreže.
3. Za vrijeme privremenog ograničenja pristupa uslugama Davaoca usluga će obezbijediti dolazne pozive i pristup hitnim službama, osim ukoliko bi to predstavljalo ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i zdravlje ljudi ili narušavanje sigurnost i integritet mreže od strane Pretplatnika.
4. Za vrijeme ograničenja pristupa uslugama Pretplatnik plaća mjesečnu naknadu za pristup mreži.
5. Po prestanku razloga za ograničenje Davalac usluga će Pretplatniku ponovo omogućiti korišćenje komunikacionih usluga. Za ponovno uključjenje Pretplatnik plaća iznos utvrđen Cjenovnikom Davaoca usluga.
6. Davalac usluge ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati Pretplatniku zbog privremenog isključenja, i nemogućnosti pristupa ugovorenoj usluzi iz razloga definisanih stavom 1 ovog člana.

Član 24. Način refundiranja sredstava Pretplatniku za usluge koje nisu izvršene u skladu sa ugovorenim kvalitetom i ponudjenim uslovima

1. Ukoliko u datom mjesecu Pretplatnik podnese prigovor na raspoloživost i kvalitet usluge (uključujući i prigovor na vrijednost minimalne brzina pristupa Internetu koju Davalac usluga garantuje Pretplatniku po ovom Ugovoru) i po tom osnovu zahtjev za obeštećenje, Pretplatnik ima pravo na obeštećenje samo ako tu ta potraživanja prihvaćena od strane Davaoca usluga ili utvrđena odlukom nadležnog organa.
2. Ukoliko se prihvati prigovor Davalac usluge će Pretplatniku izvršiti obeštećenje na način što će umanjiti iznos mjesečne naknade za pristup mreži i iznos pretplate (mjesečne cijene).
3. Navedene cijene se umanjuju na način što će se za svaki sat prekida u funkcionisanju usluge (iznad garantovane prosječne mjesečne raspoloživosti i/ili ispod ponudjenog kvaliteta usluge) Pretplatniku umanjiti račun za dva sata, odnosno za 2/720 datih cijena. U dijelu kalkulacija po ovom osnovu računa se da svaki mjesec korišćenja usluge ima ukupno 720 sati.
4. Ukupno umanjeње u datom mjesecu ne može preći iznos mjesečne naknade za pristup mreži i iznos pretplate (mjesečne cijene) za izabranu uslugu.
5. Periodom vremena u kojem je Pretplatnik bio u nemogućnosti da koristi uslugu smatra se vrijeme od prijave greške nadležnoj službi za prijavu tehničkih problema do trenutka rješavanja iste. Periodom vremena u kojem je Pretplatnik koristio internet uslugu po brzini manjoj od garantovane minimalne brzine smatra se vrijeme u kojem je vršeno mjerenje iste.
6. Davalac usluge nije dužan da obešteti Pretplatnika, ako je do lošeg kvaliteta pružanja usluga ili ograničenja pristupa mreži ili usluzi došlo zbog okolnosti na koje Davalac usluga nije mogao da utiče.

Član 25. Način rješavanja sporova

1. Pretplatnik ima pravo podnošenja prigovora na kvalitet raspoloživosti usluga kao i na visinu računa za pružene usluge.
2. Prigovor po pitanju kvaliteta usluge Pretplatnik podnosi u pisanoj formi nadležnoj službi Davaoca usluga odmah po utvrđivanju ovih okolnosti, a prigovor na visinu računa u roku od 8 dana od dana prijema istog.
3. Po prigovoru Pretplatnika Davalac usluga je dužan donijeti odluku sa obrazloženjem u roku od 8 dana od dana podnošenja istog.
4. Ukoliko Davalac usluga odbije prigovor ili ne odluči u utvrđenom roku, Pretplatnik ima pravo da u roku od 15 dana podnese žalbu Agenciji.
5. U slučaju sudskog spora nadležan je sud prema mjestu zaključenja Ugovora.

Član 26. Način obavještanja Pretplatnika o pristupanju izmjenama uslova utvrdjenih Ugovorom i način ostvarenja prava na raskid Ugovora

1. Davaoc usluga je dužan da, najmanje 30 dana prije eventualnih izmjena uslova utvrdjenih ovim Ugovorom, o izmjeni, obavezno pisanim putem, na jasan, vidljiv i nedvosmislen način, kao i putem SMS-a kada je to moguće, obavijesti Pretplatnika.
2. U roku iz prethodnog stava Pretplatnik može otkazati Ugovor bez obaveze plaćanja naknada po osnovu raskida i bez primjene otkaznog roka, ako su izmjene nepovoljnije u odnosu na ugovorene uslove i cijene.

Član 27. Mogućnost izmjene i ukidanja korisničkog paketa za koji je zaključen Ugovor, i uz obavezu Davaoca usluga da Pretplatniku ponudi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket

1. Davaoc usluga može izvršiti izmjenu i ukidanja korisničkog paketa za koji je zaključen Ugovor. Davaoc usluga će Pretplatniku ponuditi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket.
2. O promjenama po ovom članu Davaoc usluga je dužan da Pretplatnika obavijesti na način uređen prethodnim članom.

Član 28. Vrijeme trajanja Ugovora, uslovi za njegovo produženje, izmjene i raskid

28.1. Vrijeme trajanja Ugovora

1. Davaoc usluga i Pretplatnik zaključuju ovaj Ugovor na period utvrđen članom 6.
2. Minimalni period trajanja pretplatničkog odnosa iz člana 6 ovog Ugovora počinje da teče od dana aktiviranja usluge.
3. Nakon zaključenja Ugovora Davaoc usluga predaje Pretplatnik u primjerak Ugovora i Ponudu za izabranu uslugu.
4. U slučaju da je Pretplatnik iskazao potrebu da, kod Ugovora zaključenog na određeno vrijeme, nastavi da koristi ugovorene usluge i po isteku ugovorenog perioda dužan je da o istom obavijesti Davaoca usluga u pisanoj formi 30 dana prije isteka čime će taj ugovor nastaviti da važi na neodređeno vrijeme.

28.2. Raskid i prestanak Ugovora

1. Pretplatnik može raskinuti Ugovor sa Davaocem usluga u bilo kojem trenutku jednostranom izjavom volje datoj u pisanoj formi. Pretplatnik je dužan da zahtjev za raskid Ugovora lično podnese nadležnoj službi Davaoca usluga ili ovlaštenom zastupniku Davaoca usluga.
2. Ako Pretplatnik nije platio nesporni dio računa u ostavljenom roku ili nastavi da postupa suprotno odredbama Ugovora ili ne postupi po konačnoj odluci Agencije, Davaoc usluga će trajno isključiti Pretplatnika i prekinuti sa pružanjem svih usluga. Ugovor se od tog trenutka smatra jednostrano raskinutim. Ako je Pretplatnik podnio prigovor, odnosno žalbu a isti je u roku platio nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosječnoj vrijednosti posljednja tri mjeseca računa, Davaoc usluga neće preduzeti mjere ograničenja pristupa svojim uslugama, niti će uskratiti pružanje usluga i pristup i korišćenje brijeva hitnih službi i besplatnog broja službe za korisnike do konačne odluke Agencije.
3. Davaoc usluga je u obavezi da obavijesti Pretplatnika o raskidu pretplatničkog odnosa.

Član 29. Naknada za raskid Ugovora prije vremena

1. U slučaju otkaza Ugovora prije isteka definisanog ili određenog perioda iz člana 6 od strane Pretplatnika, Pretplatnik je dužan da Davaocu usluga plati mjesečne cijene za preostali period na koji je Ugovor zaključen ili naknadu u visini popusta na uređaje, opremu i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Navedene naknade Pretplatnik nema obavezno da plati ukoliko je do raskida Ugovora došlo iz razloga što Davaoc usluga nije u mogućnosti da ispunji ugovorene obaveze, kao i u slučaju kada izmjene korišćenja usluga nepovoljnije za Pretplatnika u odnosu na ugovorene uslove.
2. U slučaju raskida Ugovora od strane Davaoca usluga, Davaoc usluga ima pravo da od Pretplatnika zahtjeva samo plaćanje potraživanja koja su nastala u periodu do raskida Ugovora, uključujući i naknade u visini popusta na uređaje, opremu i usluge koje je Pretplatnik ostvario do dana raskida.
3. Ukoliko je Pretplatniku po ovom Ugovoru obezbjeđen i uređaj (mobilni aparat i sl.) po cijenama sa popustom, to je u slučaju raskida Ugovora prije isteka definisanog perioda dužan da Davaocu usluga nadoknadi vrijednost uređaja u iznosu koji čini razliku između maloprodajne cijene i cijene sa popustom. Ukoliko je Pretplatniku dat uređaj (mobilni aparat i sl.) sa obavezom plaćanja cijene na rate i po cijeni sa popustom to je u slučaju raskida Ugovora prije isteka definisanog perioda dužan da Davaocu usluga plati preostale iznose rata, kao i razliku maloprodajne cijene i cijene date sa popustom (umanjena za iznos plaćene cijene), a ukoliko mu je dat uređaj sa obavezom plaćanja cijene na rate to je dužan je da plati preostale iznose rata.
4. Pretplatnik je dužan da sa danom raskida Ugovora vrati preuzetu opremu (koja je u vlasništvu Davaoca usluga) ispravnu i neoštećenu. U slučaju da Pretplatnik ne vrati opremu u roku od 15 dana od dana raskida ili je vrati neispravnu ili oštećenu, biće dužan da, pored obaveza iz ovog člana, nadoknadi Davaocu usluga štetu u iznosu maloprodajne cijene zadužene opreme po cjenovniku Davaoca usluga. Ispravnost i/ili oštećenje prilikom vraćanja utvrđuje ovlašteno lice Davaoca usluga u prisustvu Pretplatnika i u slučaju utvrđivanja kvara se sačinjava zapisnik u kojem se konstatuje vrsta kvara-oštećenja i primjerak istog predaje Pretplatniku.
5. Pretplatnik je dužan da izmiri i ostale obaveze dospjele do dana raskida.
6. U slučaju raskida Ugovora po isteku datog perioda Pretplatnik je dužan da izmiri u cjelosti sve obaveze dospjele do dana raskida Ugovora, kao i da vrati opremu shodno stavu 3 ovog člana.
7. U svim slučajevima raskida Ugovora deinstalaciju opreme (koja je u vlasništvu Davaoca usluga) ugrađene na strani Pretplatnika, vrši isključivo Pretplatnik.

Član 30. Zabrana Pretplatniku da obavlja djelatnost elektronskih komunikacija, odnosno da uslugu koja mu se pruža po osnovu ovog Ugovora proširi na druge korisnike

1. Pretplatnik se obavezuje da se uzdržava od bilo kakvih radnji koje mogu nanijeti štetu mreži Davaoca usluga ili drugim licima korisnicima mreže.
2. Ukoliko Davaoc usluga utvrdi da Pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu zloupotrebljava na način što obavlja djelatnost elektronskih komunikacija ili omogućava trećim licima korišćenje i zloupotrebu usluga ili Pretplatnik vrši uznemiravanje drugih pretplatnika Davaoca usluga ili drugih operatera mobilne ili fiksne telefonije i sl., Davaoc usluga je ovlašten da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine pružanje usluga, s tim što će o prekidu obavijestiti Pretplatnika u najkraćem mogućem roku.

Član 31. Prava i obaveze koje se odnose na unos i brisanje ličnih podataka u imenik

1. Pretplatnik ima pravo da njegovi lični podaci budu unijeti u imenik Davaoca usluga. Davaoc usluga je dužan da uspostavi, objavi i ažurira imenik pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, osim ako Pretplatnik u pisanoj formi zahtijevao zabranu unošenja svojih podataka u imenik.
2. Davaoc usluga je dužan da Pretplatniku obezbijedi pravo na izmjene, dopune ili brisanje njihovih ličnih podataka iz imenika.

Član 32. Vrstu mjera koje Davaoc usluga može preduzeti kao odgovor na sigurnosne incidente i incidente koji ugrozavaju integritet mreže, ili predstavljaju prijetnju sigurnosti i integritetu mreže

1. Davaoc usluga je dužan da preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mjere radi obezbjeđenja integriteta svoje mreže, kao i radi zaštite sigurnosti, odnosno neprekidnog pružanja svojih usluga. Mjere se sprovode radi sprječavanja i umanjivanja uticaja sigurnosnih incidenata na Pretplatnika i povezane elektronske komunikacione mreže, a posebno radi obezbjeđivanja sigurnosti usluga i zaštite Pretplatnika od zlonamjernih aktivnosti, elektronskih sabotaza, prevrata trećih lica i zloupotreba bilo koje vrste.

Član 33. Neželjene komunikacije i neželjene komunikacije zloupotrebom elektronske pošte

1. Pretplatnik je dužan da upotrebu automatskih govornih uradaja, bez ljudskog posredovanja (pozivni automati), faksa ili elektronske pošte za pozive prema korisniku, uključujući SMS ili MMS za pozive prema korisniku radi direktnog marketinga, vrši samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.
2. Davaoc usluga je dužan da Pretplatniku omogući selekciju dolazne elektronske pošte koja sadrži neželjene elektronske poruke ili štetan sadržaj, na brz i jednostavan način.
3. Davaoc usluga je dužan da na svojoj internet stranici (www.telikom.me) objavi, na jasan način, adresu elektronske pošte za prijavu zloupotreba i da odgovori na svaki prigovor u vezi sa zloupotrebom elektronske pošte, u roku od osam dana od dana prijema tog prigovora putem elektronske pošte.
4. Po ovom Ugovoru Pretplatnik se obavezuje na zabranu slanja neželjenih elektronskih poruka, uključujući SMS ili MMS u skladu sa stavom 1 ovog člana, te je dužan da preduzime odgovarajuće (predložene) mjere radi sprječavanja zloupotreba korisničkog naloga elektronske pošte. U slučaju zloupotrebe korisničkog naloga davalac usluga postupiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 34. Završne odredbe

1. Svojim potpisom Pretplatnik potvrđuje tačnost i potpunost podataka datih po ovom Ugovoru.
2. Strane su saglasne da će sve sporove nastale po ovom Ugovoru rješavati mirnim putem. U suprotnom utvrđuju nadležnost suda prema mjestu zaključenja Ugovora.

3. Na ovaj Ugovor Agencija daje saglasnost u skladu sa pozitivnim propisima. Davalac usluga ne smije sa Pretplatnikom zaključiti Ugovor za koji nije pribavljena saglasnost Agencije.

4. Ovaj Ugovor je sačinjen u 2(dva) istovjetna primjeka, po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.

Pretplatnik

Solidarni dužnik*

Omogorski Telekom a.d.

(potpis ovlaštenog lica)



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Broj:
Podgorica, _____ godine.

PRETPLATNIČKI UGOVOR

po Ponudi za _____, koja važi od _____, (fizičko lice)

Zaključen dana _____ 20__ godina.	Prodajno mjesto _____
-----------------------------------	-----------------------

Ugovorne strane:

1. **Davalac usluga:** Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, ul. Moskovska 29, (u daljem tekstu: Davalac usluga)

2. **Pretplatnik:**

Ime i prezime:	Adresa (ulica, broj, poštanski broj, grad)	Br. identifikacionog dokumenta (l.k., pasoš i dr.)
Student <input type="checkbox"/>	Učenik <input type="checkbox"/>	Lica sa invaliditetom <input type="checkbox"/>

JMB _____ (nije obavezno popuniti)

Dostava računa (upisivanjem znaka „x“ u odgovarajućem polju) Pretplatnik se opredjeljuje za način dostave računa:

Putem pošte:	Elektronskim putem / e-mail: _____
--------------	------------------------------------

2.1 **Solidarni dužnik**

Ime i prezime (br. lična karta/pasoša)	Mjesto/Adresa
--	---------------

JMB _____ (nije obavezno popuniti)

Osnovne odredbe:

Član 1. Predmet Ugovora:

1. Ovim Ugovorom Davalac usluga i Pretplatnik urođuju međusobna prava i obaveze u vezi sa zasnivanjem pretplatničkog odnosa za izabranu uslugu u skladu sa Ponudom za istu*:

Telefonski priključak <input type="checkbox"/>	Internet <input type="checkbox"/>	Extra TV <input type="checkbox"/>	xDuo <input type="checkbox"/>	Extra Trio <input type="checkbox"/>	Tango <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

(* upisivanjem znaka „X“ u odgovarajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za osnov zasnivanja pretplatničkog odnosa)

2. Ponudom iz prethodnog stava se utvrđuju uslovi korišćenja i zabrane usluge i ista čini sastavni dio ovog Ugovora (u daljem tekstu: Ponuda).

3. Usluge: a) telefonski priključak čini usluga zasnivanja pretplatničkog odnosa radi obezbjeđenja priključenja i pristupa javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i dodjele pretplatničkog broja na fiksnoj lokaciji i, zavisno od izabrane usluge, dodjele i pretplatničkog broja za postpaid usluge mobilne telefonije, a u cilju korišćenja javnih govornih usluga Davaoca usluga; b) Internet čini usluga širokopoljnog pristupa Internetu putem pristupne mreže Davaoca usluga na fiksnoj lokaciji; c) Extra TV čini usluga korišćenja programskog sadržaja putem Internet protokola koju Davalac usluga pruža u fiksnoj telekomunikacionoj mreži.

4. Pretplatnik ima mogućnost da po ovom Ugovoru zasnjuje pretplatnički odnos za više usluga istovremeno.

5. Pretplatnik se sa -Opštim uslovima pružanja usluga- u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži Crnogorskog Telekom na fiksnoj lokaciji - može upoznati i prije zaključenja ovog Ugovora na internet stranici: www.telkom.me ili isto može, bez naknade, preuzeti u štampanoj formi u poslovnicama Davaoca usluga.

Član 2. Pretplatnički i/ili dr. broj:

- za fiksnu lokaciju (govorni servis): _____
- za mobilnu telefoniju (mobilna mreža) _____
- za mobilni internet: _____

Član 3. Tarifni paket/Paket usluga i/ili dodatne usluge:

1. Tarifni paket/paket usluga i min. period korišćenja istog:

Usluga	Tarifni paket	Minimalni period korišćenja	Mjesečna cijena (sa PDV-om)

2. Karakteristike tarifnog paketa i/ili paketa usluga i uslovi korišćenja istog su definisani Ponudom.

3. Po ovom Ugovoru Pretplatnik prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa može da se opredjelji i za dodatnu uslugu:

Usluga	Dodatna usluga	Minimalni period korišćenja	Mjesečna cijena (sa PDV-om)

Član 4. Cijena usluge:

1. Mjesečna naknada za pristup mreži iznosi 6.17€ (sa PDV-om).

2. Ostale cijene usluga (zasnivanje pretplatničkog, pretplata, cijena uređaja, dodatne usluga i dr.) su definisane Ponudom.

3. Način plaćanja cijene: Upisivanjem odgovarajućeg znaka u pripadajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za način plaćanja cijene zasnivanja pretplatničkog odnosa i/ili opreme po izabranj uzsluzi:

Cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa	<input type="checkbox"/> 1 rata	<input type="checkbox"/> 2 rate	<input type="checkbox"/> 3 rate	<input type="checkbox"/> 10 rata
---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Tip uređaja:	Serijski broj opreme:	Vlasništvo opreme:
--------------	-----------------------	--------------------

5. **Instalacija:** Instalaciju usluge izabrane od strane Pretplatnika vrši isključivo stručne službe Davaoca usluga.

6. **Vrijeme trajanja Ugovora:**

1. Ovaj Ugovor se zaključuje na:

Neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom od _____ mj.	<input type="checkbox"/>	Određeno vrijeme od _____ mj.	<input type="checkbox"/>
Neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja	<input type="checkbox"/>		

(upisivanjem znaka „x“ u odgovarajućem polju utvrđuje se period trajanja Ugovora)

2. Period trajanja Ugovora iz prethodnog stava počinje da teče danom aktiviranja izabrane usluge na strani Pretplatnika.

3. Pretplatnik ima pravo na raskid Ugovora u bilo kojem trenutku, shodno članu 28 ovog Ugovora

4. U slučaju raskida Ugovora prije isteka perioda iz stava 1 ovog člana Pretplatnik je dužan da plati naknadu shodno članu 29 ovog Ugovora.

Član 7. Stupanje na snagu Ugovora

1. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a prava i obaveze po istom teku od dana aktiviranja usluge na strani Pretplatnika.

2. Ukoliko Davalac usluge u zakonskom roku, računajući taj rok od dana podnošenja zahtjeva i potpisivanja Ugovora, utvrdi da ne postoji tehničke mogućnosti za instalaciju usluge, Ugovor se danom obavještanja Pretplatnika raskida bez obaveze plaćanja naknada nastalih po osnovu raskida.

Član 8. Odredba o saglasnosti Pretplatnika za obradu ličnih podataka

1. Davalac usluga može obrađivati lične podatke o Pretplatniku dobijene po ovom Ugovoru u svrhe predviđene posebnim obrascem za registraciju Pretplatnika saglasno pozitivnim propisima.

Ostale odredbe: Član 9. Način zasnivanja pretplatničkog odnosa za izabranu uslugu, obaveze i odgovornosti ugovornih strana

9.1. Način zasnivanja pretplatničkog odnosa za izabranu uslugu:

Pretplatnički odnos se zasniva pošto Pretplatnik podnese zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa. Zahtjev može podnijeti i lice koje ima pismenu saglasnost vlasnika stambenog / poslovnog objekta o prihvatanju instaliranja usluge, potpisanu u prisustvu ovlašćenih predstavnika Davaoca usluga.

Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa se podnosi na propisanom obrascu Davaoca usluga ili elektronskim putem (on line). Podnošenje zahtjeva elektronskim putem (on-line) vrši se na internet stranicama Davaoca usluga www.telekom.me.

9.2. Obaveze i odgovornosti ugovornih strana

9.2.1. Za uslugu :

A- na fiksnoj lokaciji: telefonski priključak (priklučenja i pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i dodjele pretplatničkog broja na fiksnoj lokaciji):

- Pretplatnik se obavezuje da: izvede o svom trošku i u skladu sa standardima iz predmetne oblasti sve radove na izgradnji telekomunikacionih instalacija u rasponu od telekomunikacionog izvoda (terminalne tačke mreže) do pojedinačnog objekta i učini ih pristupnim za priključenje na telekomunikacionu pristupnu mrežu u roku ne dužem od 8 dana od podnošenja zahtjeva i omogući ovlašćenom licu Davaoca usluga pregled ispravnosti pretplatničkih uređaja i instalacije prije priključenja; obezbijedi potrebna pretplatničke uređaje (ti uređaji) atestirane i ovjerene oznakom kvaliteta i koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog Ugovora; svoje pretplatničke uređaje i instalacije održava u stanju koje ne ometa normalno funkcionisanje javne elektronske komunikacione mreže na fiksnoj lokaciji na koju su priključeni i snosi troškove za isto; se uzdržava od bilo kakvih radnji koje mogu nanijeti štetu mreži Davaoca usluga ili drugim licima korisnicima mreže. Pretplatnik je odgovoran za korišćenje pretplatničkog broja od strane trećih lica kojima je omogućio korišćenje. Pretplatnik je odgovoran za zloupotrebu poziva prema brojevima hitnih službi i drugim brojevima.

- Davalac usluga se obavezuje da: odredi Pretplatniku pretplatnički broj; omogući Pretplatniku nesmetanu i kvalitetnu upotrebu i sigurnost ugovorenog servisa, po zahtjevu Pretplatnika omogući mu da zadrži pretplatnički broj pri: promjeni operatora u skladu sa pozitivnim propisima, pri geografskoj promjeni terminalne tačke u okviru iste mrežne grupe, ukoliko postoji tehnička mogućnost i pri izmjeni usluga, da izda propisan račun, bez naknade, za pružene usluge koji omogućava jasan uvid u stavke i provjeru obračunatog iznosa za pružene usluge ili račun koji nije razdvojen po stavkama, na pisani zahtjev Pretplatnika; omogući Pretplatniku, na njegov zahtjev, bez naknade, uvid u detaljan račun (listing) najmanje jednom mjesečno u formi koja omogućava kontrolu utroška; po zahtjevu Pretplatnika ispostavlja račune za pružene usluge i elektronskim putem na e-mail adresu dostavljenu od strane Pretplatnika; po zahtjevu Pretplatnika omogući mu zabranu prikazivanja (identifikaciju) broja pri pozivima ostvarenim kod pozvanog broja. Pretplatnik je upoznat da se navedena zabrana ne odnosi na pozive koje Pretplatnik ostvari prema broju 112 i drugim brojevima hitnih službi; Davalac usluga ne snosi odgovornost za sadržaj poruke koju Pretplatnik prenosi koristeći komunikacionu mrežu. Davalac usluga je dužan omogućiti Pretplatniku, na njegov zahtjev, prenosivost broja pri promjeni operatora u skladu sa pozitivnim propisima. Za korišćenje usluge prenosivosti broja Pretplatniku, shodno njegovom zahtjevu, Davalac usluga će naplaćivati posebnu naknadu u iznosu utvrđenom od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija).

B – za mobilnu mrežu: mobilna telefonija:

- Davalac usluga se obavezuje da podnosiocu zahtjeva u roku od navedenih 8 dana od dana prijema zahtjeva omogući pristup svojoj mreži.

- Pretplatnički odnos može zasnovati fizičko lice koje zaključi ovaj pretplatnički Ugovor. Pretplatnički odnos će se smatrati uspostavljenim danom obostranog potpisivanja Ugovora, a prava i obaveze po istom počinju teći danom aktivacije usluge od strane Davaoca usluga.

- Davalac usluga ima pravo da odbije zahtjev i zaključenje Ugovora iz sledećih razloga: ako zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa nije uredno popunjen, odnosno potpisan od strane podnosioca zahtjeva; ako podnositelj zahtjeva ne dostavi i/ili ne pruži na uvid identifikaciona dokumenta; ako je Davalac usluga raskinuo pretplatnički odnos zasnovan u ranijem periodu zbog povrede ugovornih odredbi od strane podnosioca zahtjeva; ako je podnositelj zahtjeva maloljetna osoba ili osoba ograničena ili bez poslovne sposobnosti a nema valjano odobrenje zakonskog zastupnika ili ima nedostataka u punomoći za zastupanje; ako su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti podnosioca zahtjeva netačni; ako u trenutku podnošenja zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa podnositelj zahtjeva ima prema Davaocu usluga dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu korišćenja drugih usluga iz ponude Davaoca usluga.

SIM kartica

- Nakon zaključenja Ugovora Davalac usluga predaje Pretplatniku SIM karticu i pokreće proceduru uključivanja na mobilnu mrežu.

- Informacije o PIN-kodu i PUK-kodu daju se Pretplatniku u zaštićenom omotu. Podaci o PIN-kodu i PUK-kodu su tajni. Pretplatnik će se smatrati direktno odgovornim za svaku zloupotrebu ili neovlašćeno korišćenje SIM kartice kao i PIN i PUK kodova.

- Pretplatnik se obavezuje da Davaocu usluga obavijesti u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM-kartice u najkraćem roku uz obavezno navodjenje identifikacionih podataka (korisnički broj, PIN-kod..) radi utvrđivanja vjerodostojnosti prijave.

- U slučaju gubitka ili krađe SIM-kartice Pretplatnik se obavezuje prijavu potvrditi pismenim putem u roku od 2 radna dana od dana poziva u kojem slučaju neće biti obavezan snositi troškove korišćenja SIM-kartice nakon poziva službe Davaoca usluga.

- Pretplatnik je dužan da u cilju izbjegavanja neočekivanih, neželjenih troškova prilikom korišćenja opreme za mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu u područjima Crne Gore u kojima postoji mogućnost preuzimanja signala inostranog roving operatora (jači signal) izvrši manuelni izbor operatora, te vrši redovnu kontrolu stanja na račun u slanjem SMS sa sadržajem: RACUN na broj: 1467 ili pozivom na broj 12711 ili 1500. Ukoliko Pretplatnik ne postupi u skladu sa ovom odredbom preuzima i obavezu izmirivanja potraživanja nastalih po tom osnovu. Ukoliko Davalac usluga utvrdi da je Pretplatnik postupao u skladu sa ovom odredbom ali se odlucio da i dalje nastavi da koristi mrežu inostranog roving operatora (jači signal) Pretplatnik preuzima i obavezu izmirivanja potraživanja nastalih po tom osnovu. Područja na kojima postoji mogućnost preuzimanja signala drugog operatora (jači signal) čine područja koja nisu pokrivena signalom Davaoca usluga. O područjima koja su pokrivena signalom Davaoca usluga Pretplatnik se može informisati na web stranici www.telekom.me/postpaid-pokrivenost.nsp.

- Pretplatnik je odgovoran za zloupotrebu ili neovlašćeno korišćenje svoje SIM kartice kao i svojih PIN i PUK kodova.

- Ukoliko Pretplatnik ne primi račun isto ga ne oslobađa od obaveze plaćanja računa u propisanom roku, odnosno Pretplatnik je u obavezi da zatraži prepis računa u prodajnim mjestima Davaoca usluga.

- Obaveze, odgovornosti i ograničenja Davaoca usluga

- Davalac usluga se obavezuje da Pretplatniku omogući korišćenje usluge u skladu sa tehničkim propisima i standardima.

- Davalac usluga ne odgovara za :



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

- pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost, ponuđene usluge u drugim telekomunikacionim mrežama u Crnoj Gori, ili za usluge evidentirane od strane drugog operatora mobilne mreže u područjima Crne Gore gdje se može preuzet signal mreže drugog operatora (preuzet jači signal) po stavu 5 prethodnog člana,
 - marketinški ili neki drugi sadržaj informativnih usluga, npr. informativne usluge koje obezbjeđuju druga lica mimo Davaoca usluga, ali preko mobilne mreže Davaoca usluga shodno članu 11 stav 10 ovog Ugovora. Davalac usluga je dužan da ta druga lica upozori da navedena marketinške i informativne usluge (putem SMS ili MMS, poziv) prema korisniku može da vrši samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.
- Davalac usluga se obavezuje da podatke o saobraćaju Pretplatnika, čuva i obrađuje za potrebe utvrđivanja Pretplatnikovog računa ili plaćanja interkonekcionih naknada.
- Davalac usluga se obavezuje da obezbijedi da podaci o Pretplatniku ne budu dostupni drugim licima osim samom Pretplatniku i licima koje Pretplatnik ovlasti, kao i u slučaju zahtjeva nadležnog organa.
- Davalac usluga ne odgovara za zloupotrebu korisničkog odnosa koja je rezultat pristupa trećeg lica sigurnosnim kodovima (PIN kod i PUK kod).
- Davalac usluga nije ovlašten za pružanje pomoći u obezbjeđivanju prava Pretplatnika na zaštitu od zlonamjernih poziva i sl, ali će Pretplatnika upoznati sa metodama i procedurama koje Pretplatnik treba da preduzme u cilju obezbjeđivanja toga prava.
- Davalac usluga u cilju zaštite od eventualnih troškova i štete koje Pretplatnik korišćenjem usluga može prouzrokovati ima pravo da uvede ograničenja za određenu vrstu poziva i/ili druge mjere shodno članu 33 ovog Ugovora.
- Davalac usluga nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik može da pretrpi zato što nije mogao da ostvari pristup željenoj usluži zbog događaja i okolnosti na koje Davalac usluga nije mogao da utiče.

9.2.2. Za Internet uslugu (usluga širokopoljnog pristupa Internetu na fiksnoj lokaciji):

- Pretplatnik se obavezuje da ne može prenijeti na treće lica prava i obaveze iz Ugovora, osim u slučaju solidarne odgovornosti i to uz saglasnost Davaoca usluga, te da ni pod kojim uslovima i ni na koji način ne može vršiti preprodaju odnosno ustupanje na korišćenje ugovorene Internet usluge drugim korisnicima (bilo da se radi o fizičkim ili pravnim licima); da neće vršiti niti pomagati vršenje radnji koje su usmjerene na zloupotrebu usluge, a naročito: slati ili širiti materijal bilo koje vrste koji u sebi sadrži viruse, zlonamjerne kompjuterske kodove, fajlove ili programe koji su u stanju da zaustave, unište ili ograniče funkcionalnost softvera, hardvera ili komunikacione opreme bilo kojeg trećeg lica; kršiti nacionalne propise; koristiti Uslugu za nezakonite radnje ili za pomaganje bilo kakvih nezakonitih radnji; omogućavati prenos govora preko Interneta (VoIP), trećim licima. Davalac usluga zadržava pravo da pored navedenih ograničenja propiše i druga ograničenja koja su u funkciji suzbijanja nezakonitih radnji Pretplatnika, o čemu će blagovremeno obavijestiti Pretplatnika 15 dana prije dana primjene istih da o kvaru opreme (u toku trajanja i po isteku garantnog roka) obavijesti Davaoca usluga na način uređen ponudom, svoje pretplatničke uređaje i instalacije održava u stanju koje ne ometa normalno funkcionisanje Internet usluge, čuva u tajnosti svoj username/password, te snosi odgovornost u slučaju neovlašćene upotrebe istog od strane trećeg lica, omogućiti Davaoca usluga pristup svojim prostorijama u svrhu uspješnog otklanjanja smetnji.
- Davalac usluga se obavezuje da: Pretplatniku omogućiti korišćenje usluge u skladu sa tehničkim propisima i standardima; isporučiti i/ili instalira opremu koji su po Ugovoru obezbijedjeni od strane Davaoca usluga, te da podese parametre pristupa i demonstrira funkcionalnost Internet usluge. Instalacija ONT uređaja ne obuhvata zaštitu mrežne i/ili kompjuterske infrastrukture, pa je Pretplatnik odgovoran za adekvatnu zaštitu svoje infrastrukture; isporučene ONT uređaje Davalac usluga je dužan da održava za čitavo vrijeme trajanja Ugovora. Davalac usluga ne garantuje kvalitet rada servisa ukoliko je opravka/zamjena ONT uređaja izvršena suprotno od ovog člana ili od strane servisera koji nije ovlašten od strane Davaoca usluge; ispunjava svoje obaveze prema Pretplatniku savjesno, profesionalno i u skladu sa svojim mogućnostima, imajući u vidu da pružanje usluge podrazumijeva i korišćenje usluga treće strane na koju Davalac usluga nema direktnog uticaja. Davalac usluga nema obavezu instalacije mrežnih kartica, USB drajvera, podešavanja parametara firewall-a, switch-eva ili drugih elemenata na računaru ili mreži Pretplatnika u cilju povezivanja na opremu (ONT). Davalac usluga nema obavezu instalacije, konfigurisanja i obezbjeđenja garantnog roka za opremu koja nije isporučena u paketu Internet usluge od strane Davaoca usluga ili nije kupljena na prodajnim mjestima Davaoca usluga; Davalac usluga nije odgovoran za bilo kakve smetnje i/ili ograničenja korišćenja usluge zbog događaja koji se smatraju «višom silom» (na primjer: rat, poplava, štrajk itd.) ili za koju je odgovoran Pretplatnik i/ili treća strana ili niti je obavezan da obezbijedi alternativnu uslugu i/ili da snosi bilo kakvu štetu koju Pretplatnik pretrpi po tom osnovu. Davalac usluga nije odgovoran za smetnje i/ili prekide prouzrokovane dužim ili kraćim nestankom električne energije. Davalac usluga ima pravo da od Pretplatnika naplati troškove koji nastanu ukoliko se ustanovi da je disfunkcija ili smetnja u korišćenju usluge nastala pogrešnom manipulacijom ili drugom radnjom Pretplatnika i/ili drugim smetnjama koji nijesu u domenu odgovornosti Davaoca usluga.

9.2.3. Za EXTRA TV uslugu (programski sadržaja putem Internet protokola na fiksnoj lokaciji)

- Davalac usluga se obavezuje da prihvati zahtjev za pružanje Extra-TV usluge ako su ispunjeni sljedeći uslovi: ako postoje slobodni potrebni mrežni kapaciteti; ako postoje tehnički preduslovi rada Extra-TV usluge na televizijskom prijemniku i komunikacionoj priključnoj liniji Pretplatnika; u svrhu korišćenja Extra-TV usluge Davalac usluga obezbjeđuje Pretplatniku Extra TV prijemni uređaj, kućni modem (u daljem tekstu HGW) odgovarajući daljinski upravljač (u daljem tekstu: Oprema). Extra TV prijemni uređaj je uređaj koji prima video stream zajedno s drugim potrebnim informacijama (TV vodič, autorizacija itd.), te ga proslijeđuje na televizijski prijemnik. Extra-TV prijemni uređaj je povezan s jedne strane s Ethernet kablom na HGW, a s druge strane na televizijski prijemnik Pretplatnika; Oprema ostaje u vlasništvu Davaoca usluga i garantni rok za iste traje za svo vrijeme trajanja Ugovora. Pri korišćenju Extra TV prijemnog uređaja, Pretplatnik je dužan pridržavati se tehničkog uputstva i uputstava za upotrebu koji se isporučuju uz Extra TV prijemni uređaj na onogorskom jeziku. Davalac usluga ne odgovara za štetu nastalu nepridržavanjem navedenih uputstava. Instalacija Opreme uključuje priključivanje Extra TV prijemnog uređaja i kućnog modema, spajanje napajanja na električnu mrežu Pretplatnika, nadzor postupka aktivacije Extra TV usluge, te podršku pri unosu identifikacionih podataka kod prvog korišćenja usluge koji uključuju unos identifikacionog broja i Glavnog PIN-a. Davalac usluga ne preuzima odgovornost za funkcionisanje Extra TV usluge, ukoliko je Pretplatnik sa svoje strane instalirao opremu koju nije isporučio Davalac usluga. Davalac usluga ne garantuje kvalitet rada Extra TV usluge ukoliko je opravka/zamjena opreme izvršena od strane servisera koji nije ovlašten od strane Davaoca usluga. Za potrebe korišćenja usluge Extra TV Pretplatnik će dobiti tri lična identifikaciona broja (Personal Identification Number -PIN: PIN za kupovinu (Purchase PIN), Pin za roditeljsku kontrolu (parental control pin), PIN za onemogućavanje pristupa kanalu, PIN za kupovinu omogućava Pretplatniku iznajmljivanje VOD (Videoteka) sadržaja. Davalac usluga daje Pretplatniku početne PIN brojeve iz stava 1 ovog člana s tim da ih Pretplatnik može sam naknadno izmijeniti. Pretplatnik se obavezuje držati u tajnosti, PIN-brojeve koje mu dodijeli Davalac usluga. Pretplatnik je isključivo odgovoran za svaku štetu nastalu usljed nepravilnog postupanja i/ili zloupotrebe ili neovlašćenog korišćenja PIN-brojeva. Pretplatnik je isključivo odgovoran za neovlašćeno korišćenje Extra TV prijemnog uređaja koji mu je dodijeljen od strane Davaoca usluga.
- Davalac usluga nije odgovoran za nemogućnost emitovanja sadržaja koja je izazvana višom silom. Događaj više sile je događaj izvan kontrole i volje strana, koji se nije mogao predvidjeti ili izbjeći preduzimanjem odgovarajuće radnje. Događaji više sile uključuju, ali nisu ograničeni na: zemljotres, poplave, rat, pobunu ili ratno stanje, štrajkove, onemogućavanje rada, bojkote i druge oblike prestanka rada, državni embargo, restrikcije i slično.
- Pretplatnik po ovom Ugovoru: ne može prenijeti na treće lica prava i obaveze iz Ugovora, te ni pod kojim uslovima i ni na koji način ne može vršiti preprodaju, odnosno ustupanje na korišćenje Extra-TV usluge drugim korisnicima (bilo da se radi o fizičkim ili pravnim licima). Pretplatnik se obavezuje da će koristiti sadržaj u skladu važećim propisima Crne Gore, što uključuje, ali nije ograničeno na prava sadržana u propisima o autorskim i srodnim pravima, propisima o pravu industrijske svojine.
- Pretplatnik je saglasan da Davalac usluga ima pravo u bilo kojem trenutku privremeno ograničiti ili uskratiti korišćenje Extra-TV usluge, ukoliko Pretplatnik

postupa suprotno prethodnom stavu. Davalac usluga neće odgovarati za štetu koja bi mogla nastati Pretplatniku po tom osnovu.

Pretplatnik se obavezuje da će Extra TV uslugu koristiti poštujući autorska i druga srodna prava sadržaja koja se ovom uslugom prenose. Pretplatnik se obavezuje da će Extra TV uslugu koristiti za svoje privatne potrebe, te istu neće ni na koji način učiniti dostupnom javnosti u smislu važećih propisa o autorskim i srodnim pravima. Pretplatnik garantuje da uslugu neće koristiti u zajedničkim ili javnim prostorijama bilo koje vrste uključujući ali ne ograničavajući se na zajedničke ili javne prostorije u ugostiteljskim objektima, bolnicama, putevima, aerodromima i drugim sličnim otvorenim ili zatvorenim mjestima i to ne uzimajući u obzir da li ostvaruje imovinsku korist pružanjem Extra TV usluge. Kršenje navedenih obaveza predstavlja bitnu povredu Ugovora, te Pretplatnik odgovara Davaocu usluga za svu štetu koja nastane uslijed toga. U slučaju kršenja obaveza iz ovog stava Davalac usluga zadržava pravo na jednostrani raskid Ugovora.

Član 10. Rokovi i uslovi za priključenje pretplatničke terminalne opreme

1. Davalac usluga se obavezuje da podnosiocu zahtjeva u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko postoje tehničke mogućnosti, omogući pristup svojoj mreži. Ovakvo utvrđeni rok se produžava u slučaju nastupanja okolnosti više sile ili kašnjenja Pretplatnika u ispunjenju preuzetih obaveza.

2. Pretplatnik je dužan obezbijediti terminalnu opremu atestiranu i ovjerenu oznakom kvaliteta i koja ispunjava uslove zaštite i bezbjednost korisnika i dr. lica, zaštite životne sredine, da se sa njenom upotrebom ne izazivaju štetne smetnje i koja ispunjava dr. uslove utvrđene Zakonom o elektronskim komunikacijama.

3. Pretplatnik je dužan da čuva i tehnički ispravno održava terminalnu opremu koja je u njegovom vlasništvu, te snosi i odgovornost za istu.

Član 11. Tehničke karakteristike terminalne opreme Davaoca usluga

1. Davalac usluga je dužan da na svojoj internet adresi www.telekom.me uredjaji objavi tehničke karakteristike svoje mreže, kao i tehničke karakteristike opreme koja se može priključiti na istu radi korišćenja izabrane usluge, i Pretplatnik se sa istim može upoznati prije zaključenja Ugovora. O navedenom se Pretplatnik može informisati i pozivom na broj koji je istaknut na datoj internet stranici. Prilikom izbora opreme, Pretplatnik mora voditi računa o navedenom, te u slučaju nepodudarnosti dužan je da izvrši prilagodavanje operativnog sistema sopstvene opreme.

2. Davalac usluga je dužan da i opremu koju nudi Pretplatniku i njene tehničke karakteristike objavi na datoj internet adresi. Davalac usluga se obavezuje da Pretplatniku uz opremu koji nudi isporuči i upustvo za upotrebu na smogorskom jeziku, kao i garantni list za istu. Pretplatnik je dužan da se pridržava upustava o korišćenju opreme.

3. Pretplatnik koji zasniva pretplatnički odnos za govorni servis putem IP tehnologije prilikom instalacije komunikacionog priključka preuzima i opremu i ista ostaje u vlasništvu Davaoca usluga. Garantni rok za opremu traje za svo vrijeme trajanja Ugovora i troškove eventualnih opravki ili zamjene istih snosi Davalac usluga, osim ukoliko do kvara dodje neadekvatnim rukovanjem od strane Pretplatnika ili je opravka vršena od strane neovlašćenog lica. Pod neadekvatnim rukovanjem se podrazumijeva rukovanje koje nije u skladu sa uputstvom o korišćenju dobijenim od strane Davaoca usluga. Instalaciju opreme vrše isključivo stručne službe Davaoca usluga. Pretplatnik po datoj opremi ima mogućnost da koristi dva pretplatnička broja, pri čemu obavezu plaćanja mjesečne pretplate ima samo po osnovu jednog. Komunikacija između ta dva pretplatnička broja je besplatna.

Član 12. Mogućnost pozivanja brojeva hitnih službi

1. Davalac usluga je dužan da putem poziva, bez naknade, omogući pristup jedinstvenom evropskom broju*112* i drugim brojevima hitnih službi. Davalac usluga je dužan da omogući hitnim službama prikazivanje podataka o lokaciji sa koje je poziv upućen u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

2. Pretplatnik je pri zaključenju Ugovora upoznat da kod usluga koje se zasnivaju na IP tehnologiji poziv prema broju 112 i brojevima hitnih službi nije moguć u slučaju nestanka električne energije bilo na strani Pretplatnika ili na strani pozvanog broja. Davalac usluga nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik može da po tom osnovu pretrpi.

Član 13. Informacije o uslovima koji ograničavaju pristup i/ili korišćenje usluga, u skladu sa zakonom

A - za mrežu na fiksnoj lokaciji:

1. Davalac usluga može, bez saglasnosti Pretplatnika, privremeno ograničiti, odnosno prekinuti pristup svojim uslugama, kada je to potrebno radi otklanjanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže.

2. U slučaju privremenih ograničenja iz prethodnog stava Davalac usluga je dužan da obavještenje o privremenom ograničenju, odnosno prekidu pristupa uslugama objavi, jedan dan unaprijed, u sredstvima javnog informisanja i dostavi Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija), kao i hitnim službama, ako to utiče na njihov rad.

3. Davalac usluga je dužan da o ograničenju odnosno prekidu pristupa uslugama dužem od šest sati, neposredno obavijesti Pretplatnika, na odgovarajući način.

4. U slučaju ograničenja odnosno prekida usluge iz stava 1. ovog člana, Davalac usluga je dužan da umanji mjesečnu pretplatu Pretplatniku srazmjerno trajanju ograničenja, odnosno prekida usluge.

B - za mobilnu mrežu:

5. Pored navedenog po prethodnim stavovima, uslovi koji ograničavaju pristup i korišćenje usluge mobilne mreže su i kada Davalac usluga utvrdi da Pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu zlorabljiva na način što je koristi suprotno Ugovoru. Davalac usluga je ovlašćen da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine pružanje usluga, s tim što će o prekidu obavijestiti Pretplatnika u najkraćem mogućem roku.

Član 14. Minimalni ponudeni nivo kvaliteta usluge

A - za mrežu na fiksnoj lokaciji:

1. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku omogući raspoloživost i nesmetano korišćenje ugovorene usluge. Davalac usluge garantuje raspoloživost usluge od 96% na mjesečnom nivou. Raspoloživost se definiše kao vrijeme u kome je Pretplatniku bila dostupna izabrana usluga. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku prije zaključenja Ugovora, a shodno pozitivnim propisima, da na uvid informacije o izmjerenim vrijednostima parametara kvaliteta usluga. Ove informacije su Pretplatniku dostupne u svim prodajnim mjestima Davaoca usluga, kao i na web adresi: <http://www.telekom.me/izvjestaji-o-vrijednostima-usluga>.

2. Davalac usluga Pretplatniku nudi sljedeći minimalni nivo kvaliteta usluge:

- Vrijeme uspostavljanja usluge na fiksnoj lokaciji za 95% uspostavljenih usluga: <10 dana
- % uspostavljenih usluga na fiksnoj lokaciji do dogovorenog termina: >60%
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 80% kvarova: < 48 sati (osim za smetnje izazvana višom silom ili smetnji na pretplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 95% kvarova: < 80 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na pretplatničkom dijelu mreže)
- Učestalost kvarova po pristupnoj liniji za 100 linija: < 20% (osim za smetnje izazvane višom silom i smetnje na pretplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme odziva službe za korisnike: 50% odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi)
- Vrijeme odziva službe za davanje informacija o telefonskom imeniku: 50% odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Učestalost neuspješnih poziva: <1%
- Vrijeme uspostavljanja poziva: vrijeme uspostavljanja poziva - prosječno vrijeme za sve nacionalne pozive (sekunda) -2,28; -vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih nacionalnih poziva (sekunde) - 2,07 prosječno; vrijeme za međunarodne pozive (sekunda) - 6,39; -vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih međunarodnih poziva (sekunda) -6,38,
- Učestalost neuspješnog prenosa podataka - kod usluge pristupa Internetu: 0,00%

3. U cilju obezbjeđenja nevedene raspoloživosti Davalac usluga ima pravo pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme ukoliko ista uzrokuje smetnje u mreži Davaoca usluga. Pretplatnik je dužan da omogući nesmetan pristup istoj. Ako ovlašćeno lice Davaoca usluga utvrdi kvar na pretplatničkoj terminalnoj opremi



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

koji bi mogao ometati nesmetan rad, ispravnost mreže ili kvalitet usluge, dužan je da nadjeno stanje pismeno konstatuje i upozni Pretplatnika o obavezi da u što kraćem roku otkloni ustanovljenu neispravnost.

4. Na osnovu pismenog izvještaja ovlaštenog lica Davalac usluga može privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu iz mreže do otklanjanja neispravnosti.

5. Ukoliko u datom roku od dana privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme iz razloga definisanih prethodnim stavom Pretplatnik istu ne otkloni, Davalac usluga ima pravo trajnog isključenja pretplatničke terminalne opreme i raskid pretplatničkog odnosa.

6. Davalac usluga je dužan da Pretplatnika prije zaključenja Ugovora upozna da u slučaju nestanka električne energije, bilo na strani Pretplatnika (ili na strani pozvanog broja), usluga neće biti dostupna. Stoga, Davalac usluga nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik po tom osnovu može da pretrpi.

B-za mobilnu mrežu:

a) Mobilna telefonija:

7. Davalac usluga Pretplatniku nudi sljedeći minimalni nivo kvaliteta usluga:

- Vrijeme odziva službe za korisnike: 50% odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Vrijeme odziva službe za davanje informacija o telefonskom imeniku: 50% odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Učestalost raskinutih veza: <1%
- Učestalost neuspješnih SMS: <3%
- Prosječno vrijeme prenosa SMS poruka: <10 sekundi
- Učestalost neuspješnih MMS poruka: <50%
- Prosječno Vrijeme prenosa MMS poruka: <3 minuta
- Učestalost neuspješnih uspostavljenih poziva u mreži: <1.5%
- Vrijeme uspostavljanja poziva: prosječno vrijeme za sve nacionalne pozive (sekunde) -5,66; vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih nacionalnih poziva (sekunde) -7,34; prosječno vrijeme za međunarodne pozive (sekunde) -3,96; vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih međunarodnih poziva (sekunde) -4,23.

b) za internet uslugu putem Mobilnog interneta:

8. Davalac usluga se obavezuje da se stara o kvalitetu usluge koje pruža, te je u tom smislu ovlašten da preduzima sve aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta usluge.

9. Davalac usluga se obavezuje da Pretplatnika, prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, obavijesti da nema obavezu i mogućnost da cijeli naseljeni prostor teritorije Crne Gore pokrije signalom tj da postoje područja teritorije Crne Gore koja nijesu pokrivena mrežom. Pretplatnik se o pokrivenosti naseljenog prostora Crne Gore mrežom Davaoca usluga može informisati na web stranici <http://www.telekom.me/postpaid-pokrivenost.aspx>. Davalac usluga će Pretplatnika prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa informisati da u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti Davaoca usluga postoji mogućnost da usluga neće biti dostupna u svako vrijeme i na svakom mjestu.

10. Zbog karakteristika tehnologije koja se koristi za pružanje usluge širokopolasnog pristupa internetu, Davalac usluga ne garantuje dostizanje maksimalne brzine interneta za tu tehnologiju. Ostvarena brzina širokopolasnog interneta zavisi od tehnologije koju operator nudi, izbora terminalne opreme, broja korisnika koji dijele resurse bazne stanice, kao i uslova za prostriranje signala (nesmetana optička vidljivost, blizina bazne stanice i vremenski uslovi).

11. Davalac usluga je u obavezi da održava mrežu za mobilnu telefoniju u skladu sa propisanim standardima koji važe u ovoj oblasti.

12. Davalac usluga je dužan da obezbijedi kvalitet, sigurnost i zaštitu elektronskih komunikacionih usluga koje Pretplatniku pruža od zloupotrebe trećih lica, a u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

13. Davalac usluga nije odgovoran za bilo kakve smetnje i/ili ograničenja korišćenja usluge zbog događaja koji se smatraju »višom silom« (na primjer: rat, poplava, štrajk itd.) ili zbog nestanka električne energije kod Pretplatnika ili zbog događaja za koje je odgovoran Pretplatnik i/ili treća strana, niti je obavezan da obezbijedi alternativnu uslugu i/ili da snosi bilo kakvu štetu koju Pretplatnik pretrpi po tom osnovu.

14. Davalac usluga će Pretplatnika prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa informisati da pretplatnički odnos uključuje usluge mobilne komunikacije na unutrašnjoj i inostranim mrežama sa kojima Davalac usluga ima zaključene ugovore u roamingu. Pretplatnik sa istom roing partnera i njihovim uslugama može upoznati putem Ponude i na web stranici Davaoca usluga www.telekom.me. Upotreba inostrane mreže regulisana je propisima inostranog operatora.

15. Davalac usluga ne odgovara za pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost ponuđene usluge u drugim komunikacionim mrežama ili podataka o razgovorima evidentiranim od strane drugog komunikacionog operatora.

Usluge drugih lica koje se pružaju posredstvom komunikacione mreže Davaoca usluga

16. Davalac usluga ne snosi odgovornost za kvalitet i sadržaj usluga koje druga lica (pravna ili fizička) pružaju posredstvom komunikacione mreže Davaoca usluga. Davalac usluga je odgovoran za kvalitet veze svoje komunikacione mreže.

17. Davalac usluga je dužan da drugo lice iz prethodnog stava ugovorom obaveže da date usluge može pružati korisniku isključivo po zahtjevu korisnika i po prethodnom dobijanju njegove saglasnosti u formi koja omogućava da ista bude sačuvana (pisanim ili elektronskim putem, SMS i sl).

18. Troškovi korišćenja usluga drugih lica (pravna ili fizička) posredstvom komunikacione mreže Davaoca usluga se fakturišu putem računa Davaoca usluga.

19. Davalac usluga je dužan da u slučaju prigovora korisnika po osnovu iznosa računa za usluge iz prethodnog stava, zatim kvaliteta i sadržaja tih usluga, omogući korisniku nesmetano korišćenje svojih komunikacionih usluga koje su obezbijedene saglasno ovom Ugovoru. Davalac usluga će prilikom donošenja odluke po predmetnom prigovoru tražiti od pružaoца tih usluga detaljan izvještaj u vezi usluge na koju se odnosi dati prigovor.

20. Davalac usluga će svoje usluge obezbijediti saglasno prethodnom stavu ukoliko je korisnik platio nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosječnoj vrijednosti posljednja tri mjeseca računa.

Korišćenje mobilne mreže:

21. Pretplatnički odnos po ovom Ugovoru uključuje usluge mobilnih komunikacija u unutrašnjoj i inostranim mrežama (sa kojima Davalac usluga ima zaključene ugovore u roamingu).

22. Korišćenje usluga inostrane mreže mobilne telefonije Davalac usluga naplaćuje od Pretplatnika u korist inostranog roing partnera, stoga i postoji mogućnost kašnjenja sa obračunom usluga ostvarenih u roingmu. Davalac usluga je dužan i ovlašten je da preduzima sve aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta usluga, ali i da uvodi restrikcije radi obezbjeđenja zadovoljavajućeg funkcionisanja i održavanja mreže mobilne telefonije, ili radi sprječavanja zloupotrebe mreže.

23. Ukoliko Davalac usluga utvrdi da Pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu zloupotrebljava i koristi suprotno Ugovoru, Davalac usluga je ovlašten da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekinje pružanje usluge; s tim što će o prekidu obavijestiti Pretplatnika u najkraćem mogućem roku.

Član 15. Informacije o postupcima koje Davalac usluga primjenjuje za mjerenje i upravljanje saobraćajem radi izbjegavanja zagušenja u mreži, kao i informacije o načinu na koji ti postupci mogu uticati na kvalitet usluga

1. Davalac usluga obezbjeđuje ispravan i nesmetan rad mreže, te je u tu svrhu dužan da redovno održava svoje mrežne kapacitete.
2. Davalac usluga, u svrhu sprečavanja zagušenja u mreži, preduzima planiranje i dimenzioniranje mreže i druge odgovarajuće metode, a u cilju postizanja kvaliteta korišćenja mrežnih resursa kako isto ne bi uticalo na kvalitet usluga. Davalac usluga obezbjeđuje 24h/7dana nadzor nad svim elementima, kapacitetima i performansama svoje mreže, kao i servisima koje nudi korisnicima. Promjene u funkcionisanju/kvalitetu imaju za posljedicu mjere redovnog i vanrednog održavanja kroz automatske korekcije (automatizovano prerutiranje saobraćaja u slučaju zagušenja ili prekida linkova) ili manuelne korekcije (radovi ekspertske timova za održavanje). Davalac usluga ne vrši filtriranje/ prioritizaciju bilo kog saobraćaja za korisnike fiksnog pristupa internetu. U slučaju degradacije i zagušenja davalac usluga utvrđuje prioritet po servisima na način: govorni servis, ExtraTV, internet usluga.

Član 16. Pravo Pretplatnika na ograničenje potrošnje i obavještenje o stanju potrošnje

A – za mrežu na fiksnoj lokaciji

1. Na zahtjev Pretplatnika Davalac usluga je dužan da omogući besplatno ograničenje potrošnje za obračunski period.
2. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku dostavlja besplatna obavještenja putem telefonskog poziva ili SMS-a ukoliko doda do potrošnje koja je iznad projekta potrošnje Pretplatnika za posljednja tri mjeseca i da vodi evidenciju o dostavljenim obavještenjima.
3. Na zahtjev Pretplatnika Davalac usluga je dužan da omogući besplatnu zabranu odlaznih poziva prema određenom broju ili grupi brojeva.
4. Pretplatnik koji više od dva puta u toku kalendarske godine zahtjeva aktiviranje navedenih usluga dužan je da Davaocu usluga plati naknadu definisanu važećim cjenovnikom.

B – za mobilnu mrežu:

5. Na zahtjev Pretplatnika Davalac usluga je dužan da omogući kod mobilne telefonije besplatnu zabranu odlaznih poziva prema određenom broju ili grupi brojeva, odnosno slanje i primanje SMS-a i i multimedijalnih poruka (MMS) na određene ili sa određenih vrsta brojeva saglasno stavu 4 ovog člana
6. Davalac usluga je dužan da, na zahtjev Pretplatnika, dostavi stanje trenutne potrošnje, koje nije starije od šest sati, a za komunikacije u rovingu u posljednja 24 sata.

Član 17. Ponudjene tipove usluga održavanja i usluga podrške Pretplatniku koje Davalac usluga pruža, kao i načine stupanja u kontakt sa tim službama

A- za mrežu na fiksnoj lokaciji

1. Davalac usluge može privremeno ograničiti, odnosno prekinuti pristup svojim uslugama, kada je to potrebno radi otklanjanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže.
2. Davalac usluge je dužan da obavještenje o privremenom ograničenju objavi na način uređen članom 26. U cilju obezbjeđanja sigurnosti mreže i kvalitet usluga Davalac usluga ima pravo pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme i pretplatničke instalacije.
3. Davalac usluge će obezbijediti servis za pomoć u rješavanju problema Pretplatnika, neprekidno 24 sata 7 dana u nedelji, besplatnim pozivom na broj 12711 ili 1500.

B – za mobilnu mrežu

4. Davalac usluga je u obavezi da održava mrežu za mobilnu telefoniju u skladu sa propisanim standardima koji važe u ovoj oblasti.
5. Davalac usluga radi nesmetanog i kvalitetnog korišćenja usluge obezbjeđuje Pretplatniku podršku po stavu 3 ovog člana. Pretplatnik je dužan da blagovremeno prijavljuje smetnje na dati broj za pomoć u rješavanju problema.
6. Pretplatnik može da vrši i redovnu kontrolu stanja na račun u slanjem SMS sa sadržajem RACUN na broj 1467 ili pozivom na broj iz stava 3 ovog člana.

Član 18. Ograničenje Davaoca usluga u korišćenju terminalne opreme

1. Pretplatnik ne smije priključiti terminalnu opremu na javnu elektronsku komunikacionu mrežu koja ne ispunjava uslove iz člana 10 i člana 11 ovog Ugovora i druge uslove definisane pozitivnim propisima.
2. Davalac usluge je ovlašten da suspenduje korisnički odnos ako Pretplatnik koristi opremu koja nema potrebna odobrenja, da ograniči ili onemogući uslugu sa opreme koja ometa funkcionisanje mreže ili, ako je to neophodno da bi se obezbijedilo redovno funkcionisanje mreže, da raskine pretplatnički odnos, s tim što će prije raskidanja pretplatničkog odnosa pismeno obavijestiti Pretplatnika o razlozima raskida.

Član 19. Minimalna brzina širokopojasnog pristupa internetu

A – za mrežu na fiksnoj lokaciji: putem xDSL tehnologije

1. Ponudena vrijednost brzine izabranog paketa Internet usluga se odnose na maksimalnu (+up to+) brzinu između korisničkog uređaja i opreme u administrativnom domenu Davaoca usluge; te minimalna brzina pristupa Internetu koju Davalac usluge garantuje Pretplatniku za dati paket Internet usluga čini vrijednost od 70% maksimalne brzine pristupa.
2. Imajući u vidu činjenice da je Internet servis zasnovan na kompleksnoj tehnologiji koju sačinjavaju razne računarske mreže, javni i privatni prenosni putevi koji se nalaze pod jurisdikcijom raznih nacionalnih PTT administracija i baza podataka raznih subjekata, a koji se nalaze van direktne kontrole Davaoca usluge; da je Internet servis funkcionalno zavistan i od korisničkih uređaja i korisničke/kućne pristupne mreže (terminalna oprema), na koje Davalac usluge nema direktni uticaj, ugovorne strane su saglasne; da Davalac usluge ne daje garanciju za konstantan pristup drugim računarskim sistemima i da Internet usluga nije dostupan na cijelom području Crne Gore.

B – za mobilnu mrežu: - putem Mobilnog interneta: uslovi pod kojima se ostvaruje ponudena brzina širokopojasnog pristupa internetu

3. Davalac usluga Pretplatniku garantuje brzinu pristupa internetu obezbijedenu po izabranom paketu usluga sa mobilnim internetom, pod uslovom da Pretplatnik koristi terminalnu opremu koja zadovoljava odgovarajuće tehničke karakteristike za obezbijedenu pokrivenost (2G ili 3G ili 4G pokrivenost) jer data brzina zavisi od pripadajuće pokrivenosti u čijem je dometu Pretplatnik mobilnog interneta, kao i od karakteristika terminalne opreme (računara) Pretplatnika. Pretplatnik se o pripadajućoj 2G ili 3G ili 4G pokrivenosti naseljenog prostora na području Crne Gore može informisati na web sajtu Davaoca usluga <http://www.telekom.me/postpaid-pokrivenost.nspx>.

4. Davalac usluga ne odgovara za pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost ponudene usluge u drugim komunikacionim mrežama ili za podatke evidentirane od strane drugog operatora.

Član 20. Cijene, način tarifiranja u trenutku zaključenja Ugovora, način plaćanja

1. Cijene usluge i način tarifiranja iste su definisani članom 4 ovog Ugovora i Ponudam.
2. Pretplatnik se obavezuje da uredno i blagovremeno plaća račun za korišćenje usluge u roku od 8 dana po prijemu istog... Smatraće se da je 7 (sedmi) dan od dana izdavanja (naznačen na račun) dan prijema računa. Nakon isteka navedenog roka za izmirenje obaveze ispostavljeni račun se smatra opomenom i bez upućivanja pisanog obavještenja. Ukoliko Pretplatnik ne izmiri račun u roku od 15 dana, računajući od dana kada je račun stekao svojstvo opomene, Davalac usluge će Pretplatniku privremeno isključiti odlazne pozive (kod govornog servisa), kao i ostale usluge za mobilnu telefoniju (SMS, GPRS, ... itd), odnosno uslugu, obavještavajući ga na pouzdan način o razlozima za isto.



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

3. Ukoliko Pretplatnik ne izmiri dospjelo potraživanje u roku ne kraćem od 20 dana od dana privremenog isključenja Davaoac usluga može trajno prekinuti pružanje komunikacionih usluga i raskinuti pretplatnički odnos. Ugovor će se od tog momenta smatrati jednostrano raskinutim.

4. Davaoac usluga račun za komunikacione usluge neće dostavljati na adresu Pretplatnika naznačenu za dostavljanje računa ukoliko je isto Pretplatnik zahtijevao. Pretplatnik dati zahtjev može podnijeti pisanim putem na obrascu propisanom od strane Davaoaca usluga ili u drugoj formi koja može da se sačuva kao trajni zapis. Dati zahtjev Pretplatnik može opozvati u bilo kojem trenutku. Davaoac usluga će u datom mjesecu Pretplatniku pozivom, SMSom ili pisanim obavještenjem pružiti informacije o predmetnom računu, kao i o mogućnosti preuzimanja istog u prodajnim mjestima Davaoaca usluga.

Pretplatnik račun iz ovog stava može da izmiri ili po preuzimanju istog u roku od 8 dana od dana prijema prvog narednog računa. Prigovor na račun iz ovog stava Pretplatnik može podnijeti u roku od 8 dana od dana preuzimanja istog u prodajnom mjestu Davaoaca usluga ili u roku od 8 dana od dana prijema prvog narednog računa.

5. Pretplatnik koji prenosi broj plaća jednokratnu naknadu za prenos broja operatoru u čiju mrežu broj prenosi u iznosu određenom od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija).

Član 21. Način obavještanja o cijenama i načinu tarifiranja usluga, troškovima održavanja, kao i o ponudjenim načinima plaćanja i razlike u troškovima zbog načina plaćanja

1. Davaoac usluga zadržava pravo na izmjenu cijena svojih usluga. Davaoac usluga je dužan da o datoj izmjeni obavijesti Pretplatnika na način uređen članom 26 ovog Ugovora.

2. Cjenovnik Davaoaca usluga je dostupan u svim poslovnicama Davaoaca usluga i na internet stranici na zvaničnom sajtu www.telokom.rs

3. Cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa i cijena instalacije za govorni servis (na fiksnoj lokaciji) čine jednokratne naknade i iste Pretplatnik plaća za uslugu na način utvrdjen Ponudom Davaoaca usluga.

4. Mjesečna naknada za pristup mreži za govorni servis (na fiksnoj lokaciji) čini naknadu za uslugu pristupa komunikacionoj mreži Davaoaca usluga.

Mjesečna naknada za pristup mreži se naplaćuje svakomjesečno putem redovnog računa za komunikacione usluge i čini posebnu stavku na računu.

5. Mjesečna naknada za pristup mreži se naplaćuje od dana kada je pretplatnička terminalna oprema priključena na mrežu Davaoaca usluga, bez obzira da li je Pretplatnik koristi ili ne.

6. Pretplatnik plaća samo jednu naknadu za pristup mreži, bez obzira koliko usluga istovremeno koristi. Ukoliko Pretplatnik otkáže uslugu po osnovu koje plaća mjesečnu naknadu za pristup mreži, preuzima obaveznu plaćanja iste po osnovu druge izabrane usluge.

7. Ukoliko je Ugovorom definisana solidarna odgovornost, solidarni dužnik odgovara Davaoacu usluge za cijelu obaveznu i Davaoac usluge može zahtijevati njeno ispunjenje od bilo kog solidarnog dužnika sve dok obaveza ne bude potpuno ispunjena.

8. Pretplatnik date cijene može platiti u cjelosti ili u ratama, po uslovima uređenim ovim Ugovorom i Ponudom.

Član 22. Seoba i privremeno isključenje pretplatničke terminalne opreme (za mrežu na fiksnoj lokaciji):

1. U slučaju preseljenja u drugi stan ili poslovnu prostoriju ne teritoriji iste ili druge mjesne mreže Pretplatnik ima pravo da zahtijeva od Davaoaca usluga da izvrši seobu usluge.

2. Pretplatnik je dužan da podnese zahtjev, u pisanoj formi, u roku od 15 dana prije roka koji je odredio za seobu. Poslije naznačenog roka za seobu Pretplatnik ne može raspolagati uslugom koji je do tada koristio na postojećoj adresi. Pretplatnik je u obavezni da izmiri sve dospjele obaveze na postojećoj adresi.

3. Davaoac usluge je u obavezni da u roku od 8 dana od dana naznačenog u zahtjevu izvrši priključenje na komunikacionu mrežu, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za realizaciju zahtjeva.

4. Pretplatnik ima pravo da zadrži isti pretplatnički broj.

5. Za izvršenu uslugu seobe Pretplatnik plaća iznos propisan Cjenovnikom.

Član 23. Mjera koje se primjenjuju u slučaju neplaćanja usluga, zloupotreba poziva prema hitnim službama, uznemiravanja drugih korisnika i narušavanja sigurnosti i integriteta elektronske komunikacione mreže

1. Davaoac usluga može ograničiti pristup izabranoj usluzi, odnosno Pretplatnika isključiti i raskinuti Ugovor, ukoliko Pretplatnik ne izmiri račun u ugovorenom roku, u slučaju uznemiravanja drugih korisnika i zloupotrebe poziva prema brojevima hitnih službi.

2. Prilikom utvrđivanja povrede obaveze iz Ugovora Davaoac usluga će na pouzdan način upozoriti Pretplatnika i odrediti primjeren rok, a zavisno od učinjene povrede, za otklanjanje nepravilnosti, odnosno za izmirenje potraživanja shodno članu 20 ovog Ugovora. U suprotnom će Pretplatnika trajno isključiti i raskinuti pretplatnički odnos. Davaoac usluge nije dužan da Pretplatnika prethodno obavijesti ukoliko povreda predstavlja ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i zdravlje ljudi ili narušava sigurnost i integritet mreže.

3. Za vrijeme privremenog ograničenja pristupa uslugama Davaoaca usluga će obezbijiti diti dolazne pozive i dostup hitnim službama, osim ukoliko bi to predstavlja ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i zdravlje ljudi ili narušavanje sigurnosti i integritet mreže od strane Pretplatnika.

4. Za vrijeme ograničenja pristupa uslugama Pretplatnik plaća mjesečnu naknadu za pristup mreži.

5. Po prestanku razloga za ograničenje Davaoac usluga će Pretplatniku ponovo omogućiti korišćenje komunikacionih usluga. Za ponovno uključivanje Pretplatnik plaća iznos utvrdjen Cjenovnikom Davaoaca usluga.

6. Davaoac usluge ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati Pretplatniku zbog privremenog isključenja i nemogućnosti pristupa ugovorenoj usluzi iz razloga definisanih stavom 1 ovog člana.

Član 24. Način refundiranja sredstava Pretplatniku za usluge koje nijesu izvršene u skladu sa ugovorenim kvalitetom i ponudjenim uslovima

1. Ukoliko u datom mjesecu Pretplatnik podnese prigovor na raspoloživost i kvalitet usluge (uključujući i prigovor na vrijednosti minimalne brzine pristupa Internetu koju Davaoac usluga garantuje Pretplatniku po ovom Ugovoru) i po tom osnovu zahtjev za obeštećenje, Pretplatnik ima pravo na obeštećenje samo ako su ta potraživanja prihvaćena od strane Davaoaca usluga ili utvrđena odlukom nadležnog organa.

2. Ukoliko se prihvati prigovor Davaoac usluge će Pretplatniku izvršiti obeštećenje na način što će umanjiti iznos mjesečne naknade za pristup mreži i iznos pretplate (mjesečne cijene).

3. Navedene cijene se umanjuju na način što će se za svaki sat prekida u funkcionisanju usluge (iznad garantovane prosječne mjesečne raspoloživosti) i/ili ispod ponudjenog kvaliteta usluga Pretplatniku umanjiti račun za dva sata, odnosno za 2/720 datih cijena. U dijelu kalkulacija po ovom osnovu računa se da svaki mjesec korišćenja usluge ima ukupno 720 sati.

4. Ukupno umanjeenje u datom mjesecu ne može preći iznos mjesečne naknade za pristup mreži i iznos pretplate (mjesečne cijene) za izabranu uslugu.

5. Periodom vremena u kojem je Pretplatnik bio u nemogućnosti da koristi uslugu smatra se vrijeme od prijave greške nadležnoj službi za prijavu tehničkih problema do trenutka rješavanja iste. Periodom vremena u kojem je Pretplatnik koristio Internet uslugu po brzini manjoj od garantovane minimalne brzine smatra se vrijeme u kojem je vršeno mjerenje iste.

6. Davaoac usluge nije dužan da obešteti Pretplatnika, ako je do lošeg kvaliteta pružanja usluga ili ograničenja pristupa mreži ili usluzi došlo zbog okolnosti na koje Davaoac usluga nije mogao da utiče.

Član 25. Način rješavanja sporova

1. Pretplatnik ima pravo podnošenja prigovora na kvalitet raspoloživosti usluga kao i na visinu računa za pružene usluge.

2. Prigovor po pitanju kvaliteta usluge Pretplatnik podnosi u pisanoj formi nadležnoj službi Davaoaca usluga odmah po utvrđivanju svih okolnosti, a prigovor na visinu računa u roku od 8 dana od dana prijema istog.

3. Po prigovoru Pretplatnika Davalac usluga je dužan donijeti odluku sa obrazloženjem u roku od 8 dana od dana podnošenja istog.
4. Ukoliko Davalac usluga odbije prigovor ili ne odluči u utvrđenom roku, Pretplatnik ima pravo da u roku od 15 dana podnese žalbu Agenciji
5. U slučaju sudskog spora nadležan je sud prema mjestu zaključenja Ugovora.

Član 26. Način obavještanja Pretplatnika o pristupanju izmjenama uslova utvrđenih Ugovorom i način ostvarivanja prava na raskid Ugovora

1. Davalac usluga je dužan da, najmanje 30 dana prije eventualnih izmjena uslova utvrđenih ovim Ugovorom, o izmjeni, obavezno pisanim putem, na jasan, vidljiv i nedvosmišlen način, kao i putem SMS-a kada je to moguće, obavijesti Pretplatnika.
2. U roku iz prethodnog stava Pretplatnik može otkazati Ugovor bez obaveze plaćanja naknada po osnovu raskida i bez primjene otkaznog roka, ako su izmjene nepovoljnije u odnosu na ugovorene uslove i cijene.

Član 27. Mogućnost izmjene i ukidanja korisničkog paketa za koji je zaključen Ugovor i uz obavezu Davaoca usluga da Pretplatniku ponudi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket

1. Davalac usluga može izvršiti izmjenu i ukidanja korisničkog paketa za koji je zaključen Ugovor. Davalac usluga će Pretplatniku ponuditi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket.
2. O promjenama po ovom članu Davalac usluga je dužan da Pretplatnika obavijesti na način uređen prethodnim članom.

Član 28. Vrijeme trajanja Ugovora, uslovi za njegovo produženje, izmjene i raskid

28.1. Vrijeme trajanja Ugovora

1. Davalac usluga i Pretplatnik zaključuju ovaj Ugovor na period utvrđen članom 6.
2. Minimalni period trajanja pretplatničkog odnosa iz člana 6 ovog Ugovora počinje da teče od dana aktiviranja usluge.
3. Nakon zaključenja Ugovora Davalac usluga predaje Pretplatniku primjerak Ugovora i Ponudu za izabranu uslugu.
4. U slučaju da je Pretplatnik iskazao potrebu da, kod Ugovora zaključenog na određeno vrijeme, nastavi da koristi ugovorene usluge i po isteku ugovorenog perioda dužan je da o istom obavijesti Davaoca usluga u pisanoj formi 30 dana prije isteka čime će taj ugovor nastaviti da važi na neodređeno vrijeme.

28.2. Raskid i prestanak Ugovora

1. Pretplatnik može raskinuti Ugovor sa Davaocem usluga u bilo kojem trenutku jednostranom izjavom volje datoj u pisanoj formi. Pretplatnik je dužan da zahtjev za raskid Ugovora lično podnese nadležnoj službi Davaoca usluga ili ovlašćenom zastupniku Davaoca usluga.
2. Ako Pretplatnik nije platio nesporni dio računa u ostavljenom roku ili nastavi da postupa suprotno odredbama Ugovora ili ne postupi po konačnoj odluci Agencije, Davalac usluga će trajno isključiti Pretplatnika i prekinuti sa pružanjem svih usluga. Ugovor se od tog trenutka smatra jednostrano raskinutim. Ako je Pretplatnik podnio prigovor, odnosno žalbu a isti je u roku platio nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosječnoj vrijednosti posljednja tri mjeseca računa, Davalac usluga neće preduzeti mjere ograničenja pristupa svojim uslugama, niti će uskratiti pružanje usluga i pristup i korišćenje brijeva hitnih službi i besplatnog broja službe za korisnike do konačne odluke Agencije.
3. Davalac usluga je u obavezi da obavijesti Pretplatnika o raskidu pretplatničkog odnosa.

Član 29. Naknada za raskid Ugovora prije vremena

1. U slučaju otkaza Ugovora prije isteka definisanog minimalnog ili određenog perioda iz člana 6 od strane Pretplatnika, Pretplatnik je dužan da Davaocu usluga plati mjesečne cijene za preostali period na koji je Ugovor zaključen ili naknadu u visini popusta na uređaje, opremu i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Navedene naknade Pretplatnik nema obobavu da plati ukoliko je do raskida Ugovora došlo iz razloga što Davalac usluga nije u mogućnosti da ispunio ugovorene obaveze, kao i u slučaju kada izmjene korišćenja usluga nepovoljnije za Pretplatnika u odnosu na ugovorene uslove.
2. U slučaju raskida Ugovora od strane Davaoca usluga, Davalac usluga ima pravo da od Pretplatnika zahtjeva samo plaćanje potraživanja koja su nastala u periodu do raskida Ugovora, uključujući i naknade u visini popusta na uređaje, opremu i usluge koje je Pretplatnik ostvario do dana raskida.
3. Ukoliko je Pretplatniku po ovom Ugovoru obezbijeđen i uređaj (mobilni aparat i sl.) po cijenama sa popustom, to je u slučaju raskida Ugovora prije isteka definisanog perioda dužan da Davaocu usluga nadoknadi vrijednost uređaja u iznosu koji čini razlika između maloprodajne cijene i cijene sa popustom. Ukoliko je Pretplatniku dat uređaj (mobilni aparat i sl.) sa obavezom plaćanja cijene na rate i po cijeni sa popustom to je u slučaju raskida Ugovora prije isteka definisanog perioda dužan da Davaocu usluga plati preostale iznose rata, kao i razliku maloprodajne cijene i cijene date sa popustom (umanjena za iznos plaćene cijene), a ukoliko mu je dat uređaj sa obavezom plaćanja cijene na rate to je dužan je da plati preostale iznose rata.
4. Pretplatnik je dužan da sa danom raskida Ugovora vrati preuzetu opremu (koja je vlasništvu Davaoca usluga) ispravnu i neoštećenu. U slučaju da Pretplatnik ne vrati opremu u roku od 15 dana od dana raskida ili je vrati neispravnu ili oštećenu, biće dužan da, pored obaveza iz ovog člana, nadoknadi Davaocu usluga štetu u iznosu maloprodajne cijene zadužene opreme po cjenovniku Davaoca usluga, ispravnosti i/ili oštećenje prilikom vraćanja utvrđuje ovlašćeno lice Davaoca usluga u prisustvu Pretplatnika i u slučaju utvrđivanja kvara se sačinjava zapisnika u kojem se konstatuje vrsta kvara-oštećenja i primjerak istog predaje Pretplatniku.
5. Pretplatnik je dužan da izmiri i ostale obaveze dospjele do dana raskida.
6. U slučaju raskida Ugovora po isteku datog perioda Pretplatnik je dužan da izmiri u cjelosti sve obaveze dospjele do dana raskida Ugovora, kao i da vrati opremu shodno stavu 3 ovog člana.
7. U svim slučajevima raskida Ugovora deinstalaciju opreme (koja je u vlasništvu Davaoca usluga) ugrađene na strani Pretplatnika, vrši isključivo Pretplatnik.

Član 30. Zabranu Pretplatniku da obavlja djelatnost elektronskih komunikacija, odnosno da uslugu koja mu se pruža po osnovu ovog Ugovora proširi na druge korisnike

1. Pretplatnik se obavezuje da se uzdržava od bilo kakvih radnji koje mogu nanijeti štetu mreži Davaoca usluga ili drugim licima korisnicima mreže.
2. Ukoliko Davalac usluga utvrdi da Pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu zloupotrebljava na način što obavlja djelatnost elektronskih komunikacija ili omogućava trećim licima korišćenje i zloupotrebu usluga ili Pretplatnik vrši uznemiravanje drugih pretplatnika Davaoca usluga ili drugih operatera mobilne ili fiksne telefonije i sl., Davalac usluga je ovlašćen da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine pružanje usluga, s tim što će o prekidu obavijestiti Pretplatnika u najkraćem mogućem roku.

Član 31. Prava i obaveze koje se odnose na unos i brisanje ličnih podataka u imenik

1. Pretplatnik ima pravo da njegovi lični podaci budu unijeti u imenik Davaoca usluga. Davalac usluga je dužan da uspostavi, objavi i ažurira imenik pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, osim ako Pretplatnik u pisanoj formi zahtijevao zabranu unošenja svojih podataka u imenik.
2. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku obezbijedi pravo na izmjene, dopune ili brisanje njihovih ličnih podataka iz imenika.

Član 32. Vrstu mjera koje Davalac usluga može preduzeti kao odgovor na sigurnosne incidente i incidente koji ugrozavaju integritet mreže, ili predstavljaju prijetnju sigurnosti i integritetu mreže

1. Davalac usluga je dužan da preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mjere radi obezbjeđenja integriteta svoje mreže, kao i radi zaštite sigurnosti, odnosno neprekidnog pružanja svojih usluga. Mjere se sprovode radi sprječavanja i umanjivanja uticaja sigurnosnih incidenata na Pretplatnika i povezane elektronske komunikacione mreže, a posebno radi obezbjeđivanja sigurnosti usluga i zaštite Pretplatnika od zlonamjernih aktivnosti, elektronskih sabotaža, prevara trećih lica i zloupotreba bilo koje vrste.

Član 33. Neželjene komunikacije i neželjene komunikacije zloupotrebom elektronske pošte

1. Pretplatnik je dužan da upotrebu automatskih govornih uređaja, bez ljudskog posredovanja (pozivni automati), faksa ili elektronske pošte za pozive prema korisniku, uključujući SMS ili MMS za pozive prema korisniku radi direktnog marketinga, vrši samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

2. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku omogući selekciju dolazne elektronske pošte koja sadrži neželjene elektronske poruke ili štetan sadržaj, na brz i jednostavan način.

3. Davalac usluga je dužan da na svojoj Internet stranici (www.telkom.hr) objavi, na jasan način, adresu elektronske pošte za prijavu zloupotreba i da odgovori na svaki prigovor u vezi sa zloupotrebom elektronske pošte, u roku od osam dana od dana prijema tog prigovora putem elektronske pošte.

4. Po ovom Ugovoru Pretplatnik se obavezuje na zabranu slanja neželjenih elektronskih poruka, uključujući SMS ili MMS u skladu sa stavom 1 ovog člana, te je dužan da preduzima odgovarajuće (predložene) mjere radi sprječavanja zloupotreba korisničkog naloga elektronske pošte. U slučaju zloupotrebe korisničkog naloga davalac usluga postupiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 34. Završne odredbe

1. Svojim potpisom Pretplatnik potvrđuje tačnost i potpunost podataka datih po ovom Ugovoru.

2. Strane su saglasne da će sve sporove nastale po ovom Ugovoru rješavati mirnim putem. U suprotnom utvrđuju nadležnost suda prema mjestu zaključenja Ugovora.

3. Na ovaj Ugovor Agencija daje saglasnost u skladu sa pozitivnim propisima. Davalac usluga ne smije sa Pretplatnikom zaključiti Ugovor za koji nije pribavljena saglasnost Agencije.

4. Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka, po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.

Pretplatnik

Omogorski Telekom a.d.

(potpis ovlaštenog lica)

Solidarni dužnik*

Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa

(fiksna mreža)

1. Podnosilac zahtjeva:

Ime i prezime/Naziv firme:	Adresa (Ulica, broj, grad i poštanski broj):	
Broj lične karte (rezidentcijalni korisnici):	Broj žiro-računa (poslovni korisnici):	PIB/PDV (poslovni korisnici):
<input type="checkbox"/> Student	<input type="checkbox"/> Učenik	<input type="checkbox"/> Lice sa invaliditetom

JMB (nije obavezno popuniti)

2. Dostava računa (upisivanjem znaka "x" u odgovarajućem polju Pretplatnik se opredjeljuje za način dostave računa):

<input type="checkbox"/> Putem pošte	<input type="checkbox"/> Elektronskim putem / e-mail	<input type="checkbox"/> Ne dostavljati račun*
--------------------------------------	--	--

*Upisivanjem odgovarajućeg znaka u datom polju podnosilac je saglasan da mu se račun sa vrijednošću ispod 1,00EUR sa PDVom ne dostavlja na naznačenu adresu. Ovu saglasnost podnosilac može opozvati u bilo kojem trenutku.

3. Usluga:

A - Bakarna/radio pristupna mreža:

<input type="checkbox"/> Govorni servis	<input type="checkbox"/> ISDN	<input type="checkbox"/> Ruralni	<input type="checkbox"/> ADSL <input type="checkbox"/> VDSL	<input type="checkbox"/> Extra TV	<input type="checkbox"/> Extra Trio	<input type="checkbox"/> xDuo	<input type="checkbox"/> Tango
---	-------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

<input type="checkbox"/> Biznis Duo sa Hibrid dodatkom (isključivo uz Biznis Duo sa ADSL-om)
--

B - Optička pristupna mreža:

<input type="checkbox"/> Telefonski priključak	<input type="checkbox"/> Internet	<input type="checkbox"/> Extra TV	<input type="checkbox"/> Extra Trio	<input type="checkbox"/> xDuo	<input type="checkbox"/> Tango
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Upisivanjem odgovarajućeg znaka u datom polju podnosilac se opredjeljuje za osnov zasnivanja pretplatničkog odnosa.

4. Tarifni paket/paket usluga (naziv paketa):

Naziv paketa:

Saglasnost za drugi xDSL paket*

*Podnosilac koji zahtjeva zasnivanje pretplatničkog odnosa za Internet uslugu po osnovu xDSL tehnologije ovim potvrđuje da ukoliko Crnogorski Telekom, prilikom ispitivanja tehničkih mogućnosti, utvrdi da instalacija podnosioca zahtjeva ne može da podrži minimalnu brzinu zahtjevanog xDSL paketa po istom ovom zahtjevu može da mu obezbijedi korišćenje drugog xDSL paketa koji može da podrži minimalnu brzinu po predmetnoj instalaciji.

Saglasnost za Hibrid**

**Podnosilac koji zahtjeva zasnivanje pretplatničkog odnosa za Internet uslugu po osnovu Biznis Duo 10 Hibrid paketa ovim potvrđuje da ukoliko Crnogorski Telekom, prilikom ispitivanja tehničkih mogućnosti, utvrdi da kod podnosioca zahtjeva ne postoje 4G pokrivenost, te time ni tehnički uslovi koji treba da podrže Hibrid uslugu po istom ovom zahtjevu može da mu obezbijedi korišćenje interneta putem ADSL priključka iz tog paketa, sa pripadajućom cijenom za isti.

5. Vrijeme trajanja pretplatničkog ugovora:

<input type="checkbox"/> Neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom od 24 mj.	<input type="checkbox"/> Određeno vrijeme u trajanju od mj.
<input type="checkbox"/> Neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja	

(* minimalni period trajanja pretplatničkog ugovora utvrđuje Crnogorski Telekom ponudom za izabranu uslugu)

6. Instalacija**:

<input type="checkbox"/> Davalac usluga	<input type="checkbox"/> Pretplatnik
---	--------------------------------------

**upisivanjem odgovarajućeg znaka u datom polju Pretplatnik se opredjeljuje za način instalacije xDSL / Extra TV usluge po bakarnoj pristupnoj komunikacionoj mreži:

Ovaj Zahtjev čini sastavni dio pretplatničkog ugovora.

Podnosilac zahtjeva:

(potpis)